Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 11.530 - Semestre L. 6.520 - Un fascicolo L. 170 per ogni sedicesimo o frazione di esso

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

Versare l'importo sul c/c postale **1/40500** intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — 00100 Roma

Il presente Bollettino e le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di* **ROMA, Via del Tritone, 61/A - 61/B - Via XX Settembre** (Palazzo Ministero del Tesoro) - **MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 NAPOLI, Via Chiaia, 5 - FIRENZE, Via Cavour, 46/r - GENOVA, Via XII Ottobre, 172/r** (Piccapietra) - **BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A**

*Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'*ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA VERDI, 10 - 00100 ROMA *versando l'importo sul c/c postale 1/2640*

Le inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). I versamenti per le richieste di inserzione inviate per corrispondenza debbono essere effettuati sul conto corrente postale **1/17490**. Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

N. 55

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 6 % 1957-1975

Si rende noto che per l'anno 1972 viene effettuato l'ammortamento delle sottonotate obbligazioni IRI 6% 1957-1975:

n. 121.200 obbligazioni acquistate dall'IRI sul mercato ai sensi dell'art. 4 del regolamento del prestito, l'annullamento delle quali è stato constatato il 12 settembre 1972 dal notaio Enrico Castellini;

n. 1.918.800 obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1972 a ministero del notaio medesimo;

n. 2.040.000 obbligazioni in totale, giusta verbale al numero 143.205 di repertorio del notaio Castellini.

Si fa seguire l'elenco dei titoli sorteggiati nella predetta estrazione, avvertendo che i medesimi cessano di fruttare interessi il 30 novembre 1972 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º dicembre 1972 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 31 scadente il 1º giugno 1973 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	241	242
243	244	245	246	247	248
249	250	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	351	352
353	354	355	356	357	358
359	360	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	1071	1072	1073	1074
1075	1076	1077	1078	1079	1080
1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1231	1232
1233	1234	1235	1236	1237	1238
1239	1240	1281	1282	1283	1284
1285	1286	1287	1288	1289	1290
1301	1302	1303	1304	1305	1306
1307	1308	1309	1310	1371	1372
1373	1374	1375	1376	1377	1378
1379	1380	1381	1382	1383	1384
1385	1386	1387	1388	1389	1390
1401	1402	1403	1404	1405	1406
1407	1408	1409	1410	1891	1892
1893	1894	1895	1896	1897	1898
1899	1900	2011	2012	2013	2014
2015	2016	2017	2018	2019	2020
2031	2032	2033	2034	2035	2036
2037	2038	2039	2040	2071	2072
2073	2074	2075	2076	2077	2078
2079	2080	2081	2082	2083	2084
2085	2086	2087	2088	2089	2090
2121	2122	2123	2124	2125	2126
2127	2128	2129	2130	2211	2212
2213	2214	2215	2216	2217	2218
2219	2220	2321	2322	2323	2324
2325	2326	2327	2328	2329	2330
2391	2392	2393	2394	2395	2396
2397	2398	2399	2400	2501	2502
2503	2504	2505	2506	2507	2508
2509	2510	2631	2632	2633	2634
2635	2636	2637	2638	2639	2640
2691	2692	2693	2694	2695	2696
2697	2698	2699	2700	2821	2822
2823	2824	2825	2826	2827	2828
2829	2830	2931	2932	2933	2934
2935	2936	2937	2938	2939	2940
2941	2942	2943	2944	2945	2946
2947	2948	2949	2950	2971	2972
2973	2974	2975	2976	2977	2978
2789	2990	2991	2992	2993	2994
2995	2996	2997	2998	2999	3000
3011	3012	3013	3014	3015	3016
3017	3018	3019	3020	3041	3042
3043	3044	3045	3046	3047	3048
3049	3050	3211	3212	3213	3214
3215	3216	3217	3218	3219	3220
3381	3382	3383	3384	3385	3386
3387	3388	3389	3390	3401	3402
3403	3404	3405	3406	3407	3408
3409	3410	3411	3412	3413	3414
3415	3416	3417	3418	3419	3420
3551	3552	3553	3554	3555	3556
3557	3558	3559	3560	3771	3772
3773	3774	3775	3776	3777	3778
3779	3780	3821	3822	3823	3824
3825	3826	3827	3828	3829	3830
3831	3832	3833	3834	3835	3836
3837	3838	3839	3840	3851	3852
3853	3854	3855	3856	3857	3858
3859	3860	3861	3862	3863	3864
3865	3866	3867	3868	3869	3870
3911	3912	3913	3914	3915	3916
3917	3918	3919	3920	3961	3962
3963	3964	3965	3966	3967	3968
3969	3970	4311	4312	4313	4314
4315	4316	4317	4318	4319	4320
4381	4382	4383	4384	4385	4386
4387	4388	4389	4390	4551	4552
4553	4554	4555	4556	4557	4558
4559	4560	4581	4582	4583	4584
4585	4586	4587	4588	4589	4590
4651	4652	4653	4654	4655	4656
4657	4658	4659	4660	4681	4682
4683	4684	4685	4686	4687	4688
4689	4690	4881	4882	4883	4884
4885	4886	4887	4888	4889	4890
4901	4902	4903	4904	4905	4906
4907	4908	4909	4910	4911	4912
4913	4914	4915	4916	4917	4918
4919	4920	4921	4922	4923	4924
4925	4926	4927	4928	4929	4930
5821	5822	5823	5824	5825	5826
5827	5828	5829	5830	5851	5852
5853	5854	5855	5856	5857	5858
5859	5860	5911	5912	5913	5914
5915	5916	5917	5918	5919	5920
5941	5942	5943	5944	5945	5946
5947	5948	5949	5950	5991	5992
5993	5994	5995	5996	5997	5998
5999	6000	6141	6142	6143	6144
6145	6146	6147	6148	6149	6150
6181	6182	6183	6184	6185	6186
6187	6188	6189	6190	6221	6222
6223	6224	6225	6226	6227	6228
6229	6230	6261	6262	6263	6264
6265	6266	6267	6268	6269	6270
6331	6332	6333	6334	6335	6336
6337	6338	6339	6340	6711	6712
6713	6714	6715	6716	6717	6718
6719	6720	6741	6742	6743	6744
6745	6746	6747	6748	6749	6750
6791	6792	6793	6794	6795	6796
6797	6798	6799	6800	6861	6862
6863	6864	6865	6866	6867	6868
6869	6870	6931	6932	6933	6934
6935	6936	6937	6938	6939	6940
7121	7122	7123	7124	7125	7126
7127	7128	7129	7130	7181	7182
7183	7184	7185	7186	7187	7188
7189	7190	7211	7212	7213	7214
7215	7216	7217	7218	7219	7220
7251	7252	7253	7254	7255	7256
7257	7258	7259	7260	7291	7292
7293	7296	7297	7298	7299	7300
7541	7542	7543	7544	7545	7546
7547	7548	7549	7550	7551	7552
7553	7554	7555	7556	7557	7558
7559	7560	7591	7596	7597	7598
7599	7600	7611	7612	7613	7614
7615	7616	7617	7618	7619	7620
7651	7652	7653	7654	7655	7656

7657	7658	7659	7660	8011	8012
8013	8231	8232	8233	8234	8235
8236	8237	8238	8239	8240	8281
8282	8283	8284	8501	8502	8506
8508	8509	8510	8601	8602	8603
8604	8605	8606	8607	8608	8609
8610	8651	8652	8653	8654	8655
8656	8657	8658	8660	8681	8682
8683	8684	8685	8686	8687	8688
8689	8722	8761	8762	8763	8764
8765	8766	8767	8768	8769	8770
8891	8892	8893	8897	8898	8899
8900	8971	8972	8973	8974	8975
8976	8979	8980	9001	9002	9003
9004	9009	9010	9081	9082	9083
9084	9085	9086	9087	9089	9090
9131	9132	9133	9134	9135	9136
9137	9138	9140	9341	9342	9343
9344	9347	9348	9349	9350	9421
9422	9423	9426	9427	9428	9429
9430	9461	9462	9463	9464	9465
9466	9467	9468	9469	9470	9471
9472	9473	9476	9477	9478	9479
9480	9611	9612	9613	9614	9615
9616	9617	9618	9619	9620	9761
9762	9763	9764	9766	9767	9768
9769	9881	9882	9883	9884	9885
9886	9924	9925	9926	9927	9928
9929	9930	10012	10013	10014	10015
10016	10017	10018	10019	10020	10051
10052	10053	10054	10055	10056	10057
10058	10059	10060	10121	10122	10123
10128	10129	10130	10221	10222	10223
10224	10225	10226	10227	10228	10229
10230	10231	10232	10233	10234	10235
10236	10237	10238	10239	10240	10251
10254	10256	10257	10258	10259	10260
10301	10302	10303	10304	10305	10308
10310	10381	10382	10383	10384	10385
10386	10387	10388	10389	10390	10441
10442	10443	10444	10445	10446	10447
10448	10449	10450	10541	10547	10548
10549	10550	10558	10559	10560	10561
10562	10563	10564	10567	10569	10570
10611	10612	10613	10614	10615	10616
10617	10618	10682	10683	10684	10685
10686	10687	10688	10689	10690	10901
10903	10904	10905	10906	10907	10908
10909	10910	11051	11052	11053	11054
11055	11056	11201	11202	11203	11204
11205	11206	11207	11208	11209	11210
11221	11222	11223	11224	11225	11226
11227	11228	11229	11230	11231	11232
11234	11235	11236	11237	11238	11239
11240	11251	11255	11257	11258	11259
11260	11262	11263	11265	11268	11311
11312	11313	11331	11332	11333	11334
11335	11338	11339	11340	11571	11572
11574	11576	11577	11578	11579	11801
11802	11803	11806	11807	11808	11809
11810	11911	11912	11915	11918	11919
11920	12091	12092	12093	12094	12095
12096	12097	12098	12099	12100	12251
12252	12253	12254	12255	12271	12272
12273	12274	12275	12276	12277	12278
12279	12280	12291	12292	12293	12294
12295	12296	12297	12298	12299	12300
12411	12412	12414	12415	12416	12417
12419	12420	12441	12442	12443	12444
12445	12447	12448	12449	12450	12491
12492	12493	12494	12495	12496	12497
12498	12499	12521	12522	12523	12524
12525	12526	12527	12528	12529	12530
12541	12542	12543	12544	12545	12546
12547	12548	12549	12550	12661	12662
12665	12666	12667	12731	12732	12733
12734	12735	12736	12737	12738	12739
12740	12791	12792	12793	12794	12795
12796	12797	12798	12799	12800	12971
12973	12974	12975	12976	12977	12978
12979	12981	12983	12984	12985	12986
12987	12988	12990	13031	13032	13033

13034	13035	13036	13037	13038	13039
13040	13051	13052	13053	13054	13055
13056	13057	13058	13059	13060	13221
13222	13223	13224	13225	13226	13227
13228	13230	13381	13382	13383	13384
13385	13386	13387	13388	13389	13390
13451	13452	13453	13454	13455	13456
13457	13459	13460	13761	13762	13763
13764	13765	13766	13767	13768	13769
13770	13921	13923	13924	13925	13926
13927	13928	13929	13930	14232	14233
14234	14235	14236	14237	14238	14239
14240	14281	14282	14283	14284	14285
14286	14287	14288	14338	14339	14340
14447	14448	14449	14450	14461	14462
14463	14464	14465	14466	14467	14468
14469	14511	14512	14513	14514	14515
14516	14519	14520	14681	14682	14683
14684	14685	14686	14688	14689	14690
14761	14762	14763	14765	14766	14767
14768	14769	14770	14821	14822	14823
14824	14825	14826	14827	14828	14872
14875	14876	14877	14878	14879	14880
15071	15072	15073	15074	15075	15076
15077	15261	15262	15263	15264	15269
15270	15271	15272	15273	15274	15275
15276	15277	15411	15412	15413	15414
15415	15416	15418	15419	15420	15501
15504	15505	15506	15508	15509	15510
15611	15612	15615	15616	15617	15655
15657	15658	15659	15660	15711	15712
15715	15719	15720	15721	15722	15723
15724	15725	15726	15727	15728	15729
15730	15961	15962	15963	15964	15965
15966	15967	15969	15970	15971	15972
15973	15974	15975	15976	15977	15978
15979	16071	16072	16073	16074	16075
16076	16077	16078	16079	16080	16111
16112	16113	16114	16115	16116	16117
16118	16119	16120	16171	16172	16173
16174	16175	16176	16177	16178	16179
16180	16291	16292	16293	16294	16295
16296	16297	16298	16301	16302	16303
16304	16305	16306	16307	16308	16309
16310	16541	16542	16543	16544	16545
16546	16547	16548	16549	16550	16591
16592	16593	16594	16595	16596	16597
16598	16599	16600	16633	16634	16635
16637	16639	16640	16661	16662	16663
16664	16665	16666	16667	16668	16669
16670	16701	16702	16705	16706	16707
16708	16709	16710	16731	16732	16733
16734	16735	17011	17012	17013	17014
17016	17017	17018	17019	17020	17214
17215	17216	17217	17219	17220	17225
17228	17229	17230	17241	17242	17243
17244	17245	17246	17247	17248	17250
17331	17333	17334	17335	17336	17337
17338	17401	17402	17403	17405	17406
17408	17409	17410	17551	17552	17553
17554	17555	17556	17557	17558	17559
17771	17772	17773	17774	17775	17776
17777	17779	17780	17783	17784	17785
17786	17787	17789	17790	17862	17863
17865	17866	17867	17868	17869	17870
17911	17912	17913	17914	17915	17916
17917	17918	17919	17920	18071	18072
18073	18074	18078	18079	18194	18195
18196	18197	18271	18272	18273	18274
18275	18276	18277	18278	18279	18280
18313	18314	18315	18316	18317	18318
18421	18422	18423	18424	18425	18426
18427	18429	18430	18431	18432	18433
18434	18435	18436	18437	18438	18439
18440	18451	18452	18453	18454	18455
18456	18457	18458	18459	18461	18463
18464	18465	18466	18467	18468	18469
18470	18582	18583	18584	18585	18586
18587	18588	18589	18590	18591	18592
18593	18594	18595	18596	18597	18599
18600	18611	18612	18613	18614	18615
18616	18617	18618	18619	18620	18632

18633	18635	18636	18637	18638	18639
18640	18661	18662	18663	18665	18666
18667	18668	18669	18681	18682	18683
18684	18685	18686	18687	18688	18841
18842	18845	18846	18847	18848	18849
18850	18851	18853	18855	18856	18857
18858	18860	19041	19043	19044	19046
19047	19048	19049	19050	19073	19074
19075	19076	19077	19078	19079	19080
19341	19342	19343	19344	19345	19346
19371	19372	19373	19374	19375	19377
19378	19379	19380	19421	19422	19423
19424	19426	19427	19428	19429	19430
19482	19483	19484	19486	19487	19490
19520	19581	19582	19583	19584	19585
19586	19587	19588	19589	19590	19911
19912	19913	19914	19915	19916	19917
19918	19919	19920	19941	19942	19943
19944	19946	19947	19948	19949	19950
20031	20032	20033	20034	20161	20162
20163	20164	20165	20166	20167	20174
20175	20176	20177	20178	20179	20180
20211	20212	20213	20214	20215	20216
20217	20218	20219	20220	20271	20272
20273	20274	20275	20276	20277	20278
20279	20280	20343	20344	20345	20346
20347	20348	20349	20350	20351	20352
20354	20355	20356	20357	20358	20359
20381	20382	20384	20385	20395	20396
20397	20398	20399	20400	20422	20423
20424	20425	20426	20430	20521	20522
20523	20524	20526	20527	20528	20529
20530	20581	20582	20583	20584	20585
20586	20587	20588	20589	20601	20608
20751	20752	20753	20755	20756	20757
20758	20759	20801	20802	20803	20806
20807	20808	20809	20810	20845	20846
20847	20848	20849	20850	21031	21032
21034	21035	21037	21301	21302	21303
21304	21305	21306	21307	21308	21309
21310	21351	21352	21353	21354	21355
21356	21357	21358	21359	21360	21631
21632	21633	21634	21635	21636	21637
21638	21639	21640	21661	21662	21663
21664	21665	21666	21667	21668	21669
21670	21671	21672	21673	21674	21675
21676	21677	21678	21679	21680	21731
21732	21733	21734	21735	21736	21737
21738	21739	21740	22121	22122	22123
22124	22125	22126	22127	22128	22129
22130	22191	22192	22193	22194	22195
22196	22197	22198	22221	22223	22224
22225	22226	22227	22228	22229	22291
22292	22293	22297	22298	22299	22300
22351	22352	22353	22354	22355	22356
22357	22358	22359	22360	22431	22432
22433	22434	22435	22436	22437	22438
22439	22440	22751	22752	22753	22754
22755	22756	22757	22758	22759	22760
22781	22782	22783	22784	22785	22786
22787	22788	22789	22790	22811	22812
22813	22814	22815	22816	22817	22818
22819	22820	23001	23002	23003	23004
23005	23006	23007	23008	23009	23010
23061	23062	23063	23064	23065	23066
23067	23068	23069	23070	23201	23202
23203	23205	23206	23207	23208	23209
23210	23241	23242	23243	23244	23245
23246	23247	23248	23249	23250	23321
23322	23323	23324	23325	23326	23327
23328	23329	23330	23371	23372	23373
23374	23375	23376	23377	23378	23379
23380	23443	23445	23446	23447	23448
23449	23450	23542	23543	23544	23545
23546	23547	23548	23549	23550	23661
23663	23664	23665	23666	23667	23670
23721	23722	23723	23724	23725	23726
23727	23728	23729	23730	23751	23752
23753	23754	23755	23756	23759	23760
23834	23835	23836	23837	23838	23839
23840	23952	23953	23954	23955	23956
23957	23960	24101	24102	24104	24105

24106	24107	24108	24109	24110	24141
24142	24143	24144	24146	24147	24149
24150	24181	24182	24183	24184	24185
24186	24187	24188	24189	24190	24401
24402	24403	24404	24408	24409	24410
24411	24412	24413	24416	24417	24418
24419	24420	24541	24542	24543	24544
24545	24547	24548	24549	24681	24682
24683	24684	24685	24686	24687	24688
24771	24777	24778	24779	24780	24861
24862	24863	24864	24865	24866	24867
24868	24869	24932	24933	24934	24935
24936	24937	24939	24940	25061	25062
25063	25064	25069	25070	25281	25282
25283	25284	25285	25287	25288	25471
25472	25473	25475	25476	25477	25478
25479	25480	25541	25543	25544	25545
25546	25547	25548	25549	25550	25651
25652	25653	25654	25655	25656	25657
25658	25659	25660	25731	25733	25735
25740	25801	25802	25803	25804	25805
25806	25807	25808	25809	25810	25831
25832	25833	25834	25835	25836	25837
25838	25839	25840	25941	25942	25943
25944	25945	25946	25947	25949	25950
25951	25952	25953	25954	25955	25956
25957	25958	25959	25960	26101	26102
26103	26104	26105	26106	26107	26108
26191	26192	26193	26194	26195	26196
26197	26198	26199	26200	26311	26312
26313	26314	26315	26316	26317	26318
26319	26320	26351	26352	26353	26354
26355	26356	26357	26358	26359	26360
26381	26382	26383	26384	26385	26386
26387	26388	26390	26641	26642	26643
26644	26645	26646	26647	26648	26649
26650	26671	26672	26673	26674	26675
26676	26677	26678	26679	26680	26681
26683	26684	26685	26686	26687	26688
26689	26690	26731	26732	26733	26735
26736	26737	26738	26739	26740	26751
26752	26753	26754	26755	26756	26760
26761	26762	26763	26764	26765	26766
26767	26768	26769	26770	26801	26802
26803	26805	26806	26807	26808	26809
26810	26951	26952	26953	26954	26955
26956	26957	26958	26959	26991	26992
26993	26994	26995	26996	26997	26998
26999	27000	27091	27092	27093	27094
27096	27097	27098	27131	27133	27134
27135	27171	27173	27174	27175	27176
27177	27179	27180	27181	27182	27183
27184	27189	27256	27257	27258	27259
27260	27271	27272	27273	27274	27276
27277	27278	27279	27280	27441	27443
27446	27447	27448	27449	27450	27471
27472	27473	27474	27475	27476	27611
27612	27613	27614	27615	27616	27617
27618	27619	27620	27715	27716	27717
27718	27719	27720	27991	27992	27993
27994	27995	27996	27997	27998	27999
28000	28011	28012	28015	28016	28017
28018	28054	28055	28056	28058	28059
28076	28077	28080	28091	28092	28096
28097	28098	28099	28100	28321	28322
28323	28324	28325	28327	28328	28329
28330	28391	28392	28395	28396	28397
28398	28399	28400	28401	28402	28403
28404	28405	28406	28446	28447	28448
28449	28450	28482	28484	28485	28486
28487	28488	28489	28490	28721	28722
28723	28724	28725	28726	28727	28728
28729	28730	28901	28902	28903	28906
28909	28910	28971	28972	28973	28974
28976	28978	28979	28980	29071	29072
29079	29080	29101	29102	29103	29104
29105	29106	29108	29109	29110	29141
29142	29143	29145	29148	29149	29150
29171	29172	29175	29176	29177	29178
29179	29180	29244	29245	29246	29247
29248	29250	29312	29313	29315	29316
29317	29318	29319	29320	29361	29362

29363 29364 29365 29366 29367 29368
29369 29370 29391 29395 29396 29397
29398 29399 29400 29441 29442 29443
29444 29445 29446 29447 29448 29449
29450 29631 29634 29635 29636 29637
29651 29652 29653 29654 29655 29657
29658 29659 29660 29752 29753 29754
29755 29756 29757 29761 29762 29763
29764 29766 29767 29768 29769 29770
29822 29823 29824 29825 29826 29827
29829 29830 29859 29860 29951 29952
29953 29954 29955 29956 29957 29958
29959 29960 29963 29964 29966 29967
29968 29969 29970 30011 30012 30013
30014 30016 30017 30018 30019 30020
30091 30092 30094 30097 30098 30099
30211 30212 30216 30217 30218 30219
30220 30343 30344 30345 30346 30347
30348 30349 30350 30471 30472 30473
30479 30480 30491 30492 30493 30494
30495 30498 30499 30500 30571 30572
30573 30576 30578 30579 30582 30585
30587 30588 30589 30590 30611 30612
30613 30614 30615 30616 30617 30618
30619 30620 30651 30652 30653 30654
30656 30657 30658 30659 30660 30832
30833 30834 30835 30836 30891 30892
30893 30894 30895 30896 30897 30898
30899 30900 30921 30922 30923 30924
30925 30926 30927 31221 31222 31223
31224 31225 31226 31227 31228 31229
31230 31273 31274 31275 31276 31277
31294 31295 31296 31299 31300 31551
31552 31553 31554 31555 31556 31557
31558 31559 31560 31571 31572 31573
31574 31575 31576 31577 31578 31579
31580 31751 31752 31753 31754 31755
31756 31757 31758 31759 31760 31771
31772 31773 31774 31775 31776 31777
31778 31779 31780 31954 31955 31956
31960 31961 31962 31963 31966 31967
31968 31969 31970 32091 32092 32093
32094 32095 32096 32097 32098 32099
32100 32101 32102 32103 32110 32112
32113 32114 32115 32116 32117 32132
32133 32135 32136 32137 32138 32139
32140 32311 32312 32313 32314 32315
32316 32317 32318 32319 32320 32471
32472 32473 32474 32476 32477 32478
32479 32480 32491 32492 32493 32494
32495 32496 32500 32501 32504 32505
32506 32791 32793 32794 32795 32796
32797 32798 32799 32800 32864 32866
32867 32869 32870 32871 32872 32874
32875 32880 32881 32882 32883 32884
32885 32886 32887 32888 32889 32961
32962 32964 32965 32966 32967 32968
32969 32970 33021 33022 33023 33024
33025 33026 33027 33028 33029 33030
33141 33142 33143 33145 33146 33147
33148 33149 33150 33161 33162 33163
33164 33168 33169 33170 33201 33202
33203 33204 33205 33206 33207 33208
33209 33210 33391 33392 33393 33396
33397 33398 33399 33400 33431 33432
33433 33434 33435 33436 33437 33438
33439 33440 33461 33462 33463 33464
33465 33466 33467 33468 33469 33531
33532 33533 33534 33535 33536 33537
33539 33540 33541 33542 33543 33544
33545 33546 33550 33611 33613 33614
33619 33620 33691 33693 33696 33697
33698 33699 33700 33711 33713 33714
33717 33718 33721 33725 33726 33727
33730 33741 33742 33743 33744 33745
33746 33747 33748 33749 33750 33761
33762 33763 33765 33767 33831 33832
33833 33834 33837 33838 33839 34061
34062 34063 34064 34065 34066 34067
34068 34069 34070 34101 34102 34103
34104 34105 34106 34107 34108 34110
34171 34172 34173 34174 34177 34178

34180 34201 34202 34203 34204 34205
34206 34207 34208 34209 34210 34221
34223 34225 34226 34227 34228 34229
34230 34301 34302 34303 34304 34305
34306 34307 34308 34309 34310 34371
34372 34373 34378 34379 34380 34446
34447 34448 34449 34450 34451 34452
34453 34454 34455 34456 34457 34458
34459 34460 34581 34582 34583 34586
34681 34682 34683 34684 34685 34686
34687 34688 34689 34690 34791 34792
34794 34795 34796 34797 34798 34799
34800 34807 34809 34810 34902 34903
34904 34905 34906 34908 34909 34910
34921 34922 34923 34924 34926 34927
34928 34929 34930 35081 35083 35084
35085 35086 35087 35088 35151 35155
35156 35157 35158 35159 35160 35171
35172 35178 35179 35180 35272 35273
35274 35275 35276 35277 35278 35279
35571 35572 35573 35574 35575 35576
35577 35579 35581 35582 35583 35584
35585 35586 35587 35590 35841 35842
35843 35844 35845 35846 35847 35850
35881 35882 35883 35884 35885 35921
35922 35924 35925 35926 35927 35928
35929 35930 35971 35972 35973 35976
35977 35978 35980 36081 36082 36083
36084 36085 36086 36087 36088 36089
36090 36122 36123 36124 36125 36126
36127 36129 36130 36132 36133 36134
36135 36137 36139 36140 36142 36143
36144 36146 36147 36148 36149 36150
36161 36162 36163 36164 36165 36166
36167 36170 36281 36283 36284 36285
36286 36287 36290 36311 36312 36313
36314 36315 36316 36317 36318 36319
36320 36321 36322 36323 36324 36325
36326 36327 36328 36329 36330 36381
36382 36384 36385 36386 36441 36442
36443 36444 36445 36446 36447 36448
36449 36621 36622 36623 36624 36625
36626 36627 36628 36630 36911 36912
36913 36917 36919 36920 36931 36933
36934 36936 36937 36938 36939 36940
36941 36942 36943 36944 36945 36946
36947 36948 36949 36950 36971 36972
36973 36974 36975 36976 36977 36978
36979 36980 37061 37062 37063 37064
37065 37066 37067 37068 37069 37070
37151 37152 37153 37154 37155 37156
37157 37158 37159 37160 37341 37342
37343 37344 37345 37346 37347 37348
37350 37421 37422 37423 37424 37425
37426 37427 37428 37429 37430 37441
37442 37443 37444 37445 37446 37447
37448 37449 37450 37491 37492 37498
37500 37661 37663 37664 37665 37666
37667 37668 37669 37670 37681 37682
37684 37685 37687 37688 37689 37690
37741 37742 37743 37744 37745 37746
37748 37749 37750 37791 37792 37793
37794 37795 37796 37797 37921 37922
37924 37925 37926 37927 37928 37929
37930 38151 38152 38153 38154 38155
38156 38157 38158 38159 38161 38162
38163 38164 38166 38167 38169 38170
38211 38212 38213 38214 38215 38216
38217 38218 38219 38220 38381 38382
38383 38384 38385 38386 38387 38388
38390 38771 38772 38773 38774 38777
38778 38779 38851 38854 38855 38858
38859 38921 38922 38924 38925 38926
38927 38928 38929 38930 38942 38943
38944 38945 38946 38947 38948 38949
38950 38971 38972 38973 38975 39111
39112 39113 39116 39118 39119 39120
39336 39337 39338 39339 39340 39376
39561 39562 39563 39564 39566 39567
39568 39569 39570 39651 39652 39653
39654 39655 39656 39657 39658 39659
39741 39742 39743 39744 39745 30747

39748	39749	39894	39895	39897	39898
39899	39900	39971	39972	39977	39978
39979	39991	39992	39994	39997	39998
39999	40000	40014	40015	40016	40017
40018	40019	40020	40111	40112	40113
40114	40115	40116	40117	40118	40119
40191	40192	40193	40194	40195	40196
40197	40198	40251	40252	40253	40254
40255	40256	40257	40258	40451	40452
40453	40456	40457	40458	40459	40460
40507	40508	40561	40562	40564	40565
40566	40567	40568	40569	40631	40632
40633	40634	40638	40639	40640	40751
40752	40753	40754	40755	40756	40757
40758	40760	40894	40895	40896	40897
40898	40899	40900	40931	40932	40933
40934	40936	40937	40939	40940	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

41161	41162	41163	41164	41165	41166
41167	41168	41169	41170	41221	41222
41223	41224	41225	41226	41227	41228
41229	41230	41381	41382	41383	41384
41385	41386	41387	41388	41389	41390
41401	41402	41403	41404	41405	41406
41407	41408	41409	41410	41471	41472
41473	41474	41475	41476	41477	41478
41479	41480	41491	41492	41493	41494
41495	41496	41497	41498	41499	41500
41591	41592	41593	41594	41595	41596
41597	41598	41599	41600	41611	41612
41613	41614	41615	41616	41617	41618
41619	41620	41931	41932	41933	41934
41935	41936	41937	41938	41939	41940
42208	42361	42362	42363	42364	42365
42366	42367	42368	42369	42370	42423
42425	42426	42427	42428	42429	42430
42481	42482	42483	42484	42485	42486
42487	42488	42489	42490	42491	42493
42494	42497	42498	42499	42500	42552
42555	42671	42672	42673	42674	42675
42676	42677	42678	42679	42680	42691
42692	42693	42694	42695	42696	42697
42698	42699	42700	42821	42822	42823
42824	42825	42826	42827	42828	42829
42830	42963	42964	42965	42966	42967
42968	42969	42970	43001	43005	43006
43041	43042	43043	43044	43045	43046
43047	43048	43049	43050	43061	43062
43063	43064	43065	43066	43067	43068
43069	43070	43321	43322	43323	43325
43326	43327	43328	43329	43330	43421
43422	43423	43424	43425	43427	43428
43429	43711	43712	43713	43714	43715
43716	43717	43720	43741	43742	43743
43745	43746	43747	43748	43749	43750
43972	43973	43974	43975	43978	43979
43984	43985	43986	43987	43988	43989
44041	44042	44043	44044	44045	44046
44047	44048	44049	44050	44141	44142
44143	44144	44145	44146	44147	44148
44149	44150	44242	44243	44244	44245
44246	44247	44248	44249	44250	44261
44262	44263	44264	44265	44266	44267
44268	44269	44270	44281	44282	44283
44284	44285	44289	44290	44421	44422
44423	44424	44425	44426	44427	44428
44429	44430	44441	44442	44443	44444
44446	44447	44448	44449	44450	44472
44475	44476	44512	44513	44514	44516
44517	44518	44519	44520	44731	44732
44831	44833	44834	44837	44838	44839
44840	44883	44884	44885	44886	44887
44888	44889	44890	45001	45003	45005
45008	45031	45032	45033	45034	45035
45036	45038	45061	45062	45066	45067
45081	45085	45086	45087	45088	45090
45111	45112	45116	45118	45119	45120
45203	45204	45205	45206	45207	45208
45209	45210	45231	45232	45233	45235
45238	45239	45240	45381	45382	45383
45384	45386	45387	45389	45390	45411
45412	45413	45414	45415	45416	45471
45472	45475	45477	45478	45479	45480
45504	45505	45506	45507	45508	45509
45510	45891	45892	45896	45897	45898
45899	45900	45981	45982	45985	45986
45987	45990	46004	46005	46009	46010
46053	46057	46058	46060	46111	46116
46117	46119	46120	46281	46284	46287
46289	46290	46301	46304	46305	46306
46308	46309	46310	46381	46383	46384
46385	46386	46387	46389	46390	46411
46412	46413	46414	46416	46418	46419
46420	46461	46464	46465	46466	46468
46469	46470	46512	46513	46514	46518
46520	46751	46753	46754	46755	46756
46757	46760	46903	46904	46906	46907
46908	46909	46910	46921	46922	46924
46926	47081	47082	47083	47084	47085
47086	47087	47088	47089	47090	47251
47252	47253	47254	57255	57256	47257
47258	47259	47260	47471	47472	47473
47474	47475	47476	47477	47491	47492
47495	47497	47498	47499	47500	47504
47505	47671	47673	47674	47675	47676
47677	47678	47679	47680	47731	47732
47735	47736	47737	47738	47739	47740
47811	47812	47813	47814	47815	47817
47818	47819	47820	47931	47932	47933
47934	47935	47936	47937	47938	47981
47982	47983	47984	47986	47987	47988
48071	48072	48073	48074	48075	48077
48078	48079	48231	48232	48233	48235
48236	48237	48238	48239	48240	48251
48252	48253	48254	48255	48257	48258
48259	48260	48291	48292	48293	48294
48295	48298	48299	48366	48367	48368
48369	48370	48651	48654	48655	48658
48659	48811	48817	48819	48831	48832
48833	48837	48840	48853	48854	48855
48856	48857	48892	48893	48895	48896
48897	48898	48899	48900	49001	49002
49006	49007	49101	49102	49103	49104
49106	49107	49108	49109	49110	49131
49132	49134	49135	49138	49140	49186
49187	49265	49268	49269	49270	49331
49332	49333	49335	49336	49337	49338
49339	49361	49362	49363	49364	49366
49367	49369	49370	49421	49422	49423
49424	49425	49427	49428	49429	49430
49601	49602	49603	49604	49608	49721
49722	49723	49724	49725	49727	49729
49763	49765	49768	49769	49770	49842
49843	49844	49846	49849	49891	49892
49893	49894	49895	49896	49899	49900
49971	49974	49975	49976	49977	49979
49980	50521	50522	50523	50524	50525
50526	50527	50528	50529	50530	50531
50533	50534	50535	50536	50537	50538
50539	50540	50721	50722	50723	50724
50825	50829	50881	50882	50883	50884
50885	50886	50888	50889	50890	50921
50923	50924	50925	50926	50927	50991
50992	50993	50995	50997	50998	50999
51000	51011	51012	51013	51014	51015
51016	51019	51020	51041	51048	51049
51050	51112	51113	51114	51115	51118
51119	51302	51303	51304	51305	51306
51307	51309	51310	51351	51354	51355
51356	51358	51359	51401	51404	51406
51407	51408	51441	51443	51445	51447
51448	51449	51450	51461	51463	51464
51465	51467	51469	51584	51585	51587
51588	51589	51590	51601	51603	51604
51605	51606	51607	51641	51642	51643
51645	51646	51648	51650	51651	51652
51653	51654	51655	51657	51658	51659
51660	51931	51934	51935	51936	51937
51938	51939	51942	51943	51944	51945
51946	51948	51949	51950	51981	51986
51987	51989	51990	52101	52102	52103
52104	52105	52106	52107	52109	52110

52231	52233	52234	52235	52236	52237
52238	52239	52240	52302	52304	52305
52308	52310	52341	52342	52343	52344
52345	52346	52347	52348	52349	52350
52611	52612	52614	52615	52616	52620
52661	52663	52664	52665	52666	52667
52668	52669	52670	52692	52693	52694
52695	52696	52697	52698	52699	52700
52761	52762	52763	52764	52765	52766
52767	52768	52770	52852	52853	52857
52858	52860	52878	52880	52901	52902
52903	52905	52906	52907	52908	52909
52910	53001	53002	53005	53051	53052
53053	53054	53055	53056	53057	53058
53059	53162	53163	53164	53165	53166
53168	53169	53170	53201	53202	53205
53206	53208	53209	53210	53231	53233
53234	53235	53236	53237	53282	53283
53284	53285	53286	53287	53288	53290
53292	53293	53295	53296	53297	53298
53299	53300	53371	53372	53375	53376
53378	53379	53380	53411	53412	53413
53414	53415	53416	53418	53521	53522
53523	53524	53525	53527	53528	53529
53530	53541	53542	53543	53544	53546
53547	53548	53549	53550	53638	53684
53686	53687	53689	53690	53692	53696
53697	53698	53699	—	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

53766	53767	53768	53769	53770	53956
53957	53958	53959	53960	54011	54012
54013	54014	54015	54096	54097	54098
54099	54100	54106	54107	54108	54109
54110	54166	54167	54168	54169	54170
54181	54182	54183	54184	54185	54281
54282	54283	54284	54285	54428	54476
54477	54478	54479	54480	54546	54547
54548	54549	54550	54581	54582	54583
54584	54585	54601	54602	54603	54604
54605	54651	54652	54653	54769	54770
54976	54977	54978	54979	55001	55002
55003	55004	55005	55026	55027	55028
55029	55076	55084	55085	55116	55117
55118	55120	55167	55168	55169	55209
55241	55242	55243	55245	55266	55267
55268	55269	55311	55314	55337	55339
55392	55394	55441	55442	55443	55508
55509	55601	55602	55603	55605	55616
55618	55641	55642	55643	55644	55645
55696	55697	55698	55699	55774	55781
55784	55785	55786	55787	55788	55789
55790	55791	55793	55794	55836	55840
55886	55888	55891	55893	55973	55974
55975	55978	56066	56067	56070	56126
56127	56129	56130	56132	56133	56134
56135	56271	56272	56273	56274	56275
56311	56312	56313	56314	56315	56321
56322	56323	56324	56325	56326	56327
56328	56329	56330	56476	56477	56478
56479	56480	56556	56557	56558	56559
56560	56606	56607	56608	56609	56610
56616	56617	56618	56619	56620	56656
56657	56658	56659	56660	56696	56697
56698	56699	56700	57011	57012	57013
57014	57015	57016	57017	57018	57019
57020	57131	57134	57135	57156	57157
57158	57159	57162	57164	57165	57187
57189	57190	57226	57228	57283	57311
57312	57313	57315	57371	57372	57373
57374	57375	57423	57424	57425	57508
57510	57516	57517	57518	57519	57520
57661	57662	57713	57716	57717	57718
57719	57720	57996	57997	58000	58176
58177	58178	58179	58180	58196	58197
58198	58199	58334	58335	58361	58362
58363	58364	58381	58382	58383	58384
58385	58405	58476	58477	58478	58479
58480	58506	58507	58514	58541	58545
58586	58587	58588	58589	58590	58596
58696	58699	58700	58706	58707	58709
58710	58741	58742	58751	58753	58754
58755	58786	58787	58788	58789	58790
58836	58837	58838	58840	58873	58874
58875	58901	58902	58903	58905	59005
59176	59178	59179	59180	59191	59192
59193	59194	59195	59219	59236	59237
59238	59261	59262	59336	59337	59338
59339	59340	59386	59389	59586	59588
59589	59601	59602	59603	59604	59605
59626	59628	59651	59652	59653	59658
59659	59660	59747	59756	59786	59883
59961	59962	59963	59964	59965	59985
59988	59989	59990	60011	60013	60031
60032	60033	60034	60035	60036	60067
60070	60086	60088	60089	60178	60180
60241	60242	60243	60244	60245	60259
60290	60317	60318	60319	60320	60441
60451	60452	60453	60454	60455	60501
60502	60503	60505	60539	60540	60826
60827	60828	60829	60830	60846	60847
60848	60849	60850	60891	60893	60895
60971	60972	60973	60974	60991	60992
60993	60995	61031	61032	61033	61034
61035	61051	61055	61059	61147	61148
61149	61150	61166	61170	61303	61304
61305	61326	61327	61328	61330	61331
61332	61333	61391	61392	61393	61394
61395	61436	61437	61438	61440	61441
61442	61443	61444	61445	61446	61447
61448	61449	61531	61533	61552	61553
61554	61576	61578	61597	61598	61600
61626	61627	61628	61629	61630	61641
61643	61644	61666	61667	61668	61670
61672	61675	61676	61677	61678	61679
61680	61734	61735	61781	61782	61783
61784	61785	61786	61787	61788	61789
61790	61812	61814	61815	61816	61817
61818	61871	61872	61875	61936	61937
61938	61939	61940	61952	61953	61954
61955	61956	61957	61958	61959	61960
61966	61967	61968	61970	61981	61999
62002	62003	62004	62005	62056	62057
62058	62059	62060	62066	62067	62068
62069	62070	62076	62077	62078	62080
62111	62114	62115	62287	62288	62289
62290	62307	62308	62309	62310	62316
62317	62318	62319	62320	62358	62359
62407	62409	62410	62453	62454	62455
62472	62473	62474	62516	62517	62518
62519	62520	62526	62527	62528	62529
62530	62543	62545	62579	62580	62652
62653	62738	62745	62781	62782	62785
62791	62793	62795	62812	62833	62834
62835	62847	62848	62849	62850	62886
62888	62889	62890	62896	62897	62898
62906	62907	62908	62909	62918	62919
62920	62936	62937	62939	62990	63006
63007	63151	63152	63153	63154	63155
63221	63223	63224	63236	63237	63238
63239	63240	63241	63242	63243	63244
63245	63246	63247	63248	63249	63250
63266	63267	63268	63269	63270	63302
63303	63304	63311	63312	63406	63407
63408	63409	63410	63422	63423	63424
63425	63451	63452	63453	63454	63455
63466	63467	63586	63587	63588	63589
63590	63601	63602	63603	63604	63605
63616	63617	63618	63619	63620	63636
63637	63638	63639	63640	63721	63722
63723	63724	63725	63892	63895	63931
63932	63934	63935	63942	63943	63945
64001	64002	64003	64004	64005	64026
64028	64030	64076	64077	64078	64079
64080	64181	64182	64183	64184	64185
64283	64284	64285	64306	64307	64308
64309	64313	64314	64315	64384	64385
64409	64461	64462	64470	64486	64487
64488	64490	64501	64523	64524	64525
64576	64577	64578	64579	64580	64636
64637	64640	64643	64645	64717	64757
64758	64759	64760	64886	64887	64888
64971	64972	64973	64974	64975	65116

65120	65142	65144	65166	65167	65168
65169	65170	65211	65212	65213	65214
65215	65222	65225	65228	65229	65230
65331	65332	65333	65347	65349	65350
65356	65357	65396	65397	65398	65402
65403	65404	65497	65498	65499	65500
65594	65595	65621	65623	65625	65638
65639	65701	65702	65703	65704	65751
65755	65791	65794	65795	65886	65888
65976	65979	65980	65982	65983	65985
66021	66022	66023	66024	66025	66026
66027	66028	66029	66030	66056	66057
66058	66059	66111	66112	66113	66126
66127	66128	66130	66151	66154	66155
66188	66189	66190	66226	66227	66228
66229	66230	66236	66247	66248	66249
66361	66362	66363	66364	66365	66382
66391	66398	66399	66400	66447	66448
66450	66461	66462	66463	66464	66465
66523	66524	66526	66527	66528	66636
66638	66639	66640	66646	66647	66648
66650	66781	66782	66785	66798	66799
66800	66842	66843	66844	66845	66911
66912	66913	66914	66915	66951	66952
66954	66955	67071	67073	67082	67083
67084	67085	67258	67260	67287	67288
67290	67301	67302	67303	67304	67362
67365	67512	67513	67515	67576	67577
67578	67580	67581	67582	67583	67584
67585	67601	67602	67603	67604	67605
67672	67673	67683	67706	67709	67722
67723	67725	67826	67836	67856	67857
67927	67928	67929	67946	67947	67948
67949	68021	68024	68025	68031	68032
68034	68116	68117	68118	68131	68132
68133	68134	68167	68168	68201	68202
68204	68205	68224	68225	—	—

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenza. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 30 novembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nello elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
7023	25	7727	29	7728	29
7730	29	7731	29	7732	29
7745	25	7746	25	7747	25
7748	25	7830	25	7936	23
7937	23	8521	29	8522	29
8589	29	8757	29	8782	29
8790	29	8819	23	8820	23
8992	29	8993	29	8994	29
9106	25	9237	29	9507	29
9526	13	9607	29	9608	29
9609	29	9610	29	9945	27
9967	29	9968	29	9969	29
9970	29	9972	25	10091	25
10092	25	10093	25	10094	25
10095	25	10096	25	10098	25
10322	19	10402	29	10403	29
10404	29	10950	29	11435	29
11637	29	11640	29	11748	27
11749	27	11750	27	12045	27
12124	19	12204	27	12205	27
12206	27	12228	29	12229	29
12830	23	12941	19	13079	29
13196	27	13206	27	13207	27
13391	25	13392	25	13393	25
13394	25	13400	25	13449	29
13478	19	13540	29	13547	25
13638	23	13663	19	13704	27
13705	27	13706	27	13777	25

(*) Prescritto.

(**) In prescrizione dal 1º dicembre 1972.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
13778	25	13779	25	13814	29
13815	29	13816	29	14075	27
14151	19	14301	29	14302	29
14309	29	14310	29	14387	29
14525	29	14526	29	14528	29
14559	29	14636	13	14672	25
14673	25	14674	25	14675	25
14676	25	14679	25	14680	25
14735	29	14736	29	14738	29
14781	29	14915	29	14916	29
14917	29	14918	29	14919	29
14995	19	14996	19	15056	25
15057	25	15171	23	15184	21
15361	21	15469	29	15470	29
15473	29	15474	29	15475	29
15476	29	15572	29	15573	29
15576	29	15604	27	15609	27
15638	21	15664	29	15754	27
15755	27	15758	27	15759	27
15760	27	15777	27	15781	13
15845	27	15867	29	15938	27
15939	27	16062	21	16063	21
16064	21	16067	21	16068	21
16203	27	16204	27	16276	29
16277	29	16278	29	16279	29
16280	29	16403	29	16404	29
16405	29	16410	29	16501	29
16563	29	16564	29	16566	29
16781	29	16782	29	16783	29
16887	23	16891	29	16963	29
16966	29	16998	29	16999	29
17003	29	17004	29	17045	29
17046	29	17047	29	17067	19
17068	19	17069	19	17184	13
17295	29	17412	29	17417	29
17418	29	17419	29	17420	29
17458	25	17582	23	17583	23
17739	29	17740	29	17884	29
17893	23	17937	27	17961	29
17962	29	18034	29	18039	29
18143	29	18171	25	18202	13
18484	29	18541	29	18553	23
18556	23	18651	29	18652	29
18653	29	18654	29	18655	29
18656	29	18657	29	18658	29
18659	29	18787	19	18788	19
18789	19	18790	19	18965	27
18966	27	18967	27	18968	27
18969	27	18970	27	19141	27
19250	25	19448	27	19453	29
19454	29	19455	29	19456	29
19457	29	19458	29	19459	29
19460	29	19505	23	19603	29
19604	29	19607	29	19893	29
19894	29	19907	29	19908	29
19909	29	20097	27	20137	23
20138	23	20139	23	20248	25
20297	29	20299	29	20374	29
20409	25	20410	25	20411	13
20464	25	20568	9*	20654	29
20676	11**	20889	25	20937	11**
20938	11**	20939	11**	20940	11**
21109	29	21161	29	21166	29
21379	29	21380	29	21461	29
21491	29	21492	29	21767	25
21925	29	21927	29	22037	25
22074	29	22075	29	22076	29
22077	29	22078	29	22172	29
22247	25	22411	29	22441	23
22444	23	22454	11**	22455	11**
22472	29	22473	29	22479	29
22482	29	22487	29	22488	29
22541	19	22542	19	22543	19
22544	19	22741	21	22746	21
22848	29	22994	19	23054	29
23055	29	23056	29	23087	29
23265	29	23424	9*	23562	27

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
23568	27	23569	27	23570	27
23571	21	23686	29	23687	29
23688	29	23689	29	23690	29
23737	27	23921	9*	23922	9*
23923	9*	23924	9*	23925	9*
23977	29	24045	29	24264	29
24288	25	24290	25	24293	27
24313	29	24314	29	24319	29
24320	29	24333	25	24337	25
24357	27	24358	27	24383	29
24385	29	24443	29	24475	29
24490	29	24523	21	24524	21
24643	27	24649	27	24677	29
24678	29	24908	29	25028	23
25086	29	25163	29	25224	29
25243	29	25305	29	25307	29
25360	29	25407	25	25408	25
25409	25	25511	25	25512	25
25517	25	25724	29	25725	29
25765	25	25817	29	25853	29
25854	29	25891	29	25892	29
25900	29	26050	27	26141	27
26142	27	26164	29	26166	29
26167	29	26201	29	26206	29
26207	29	26256	29	26403	25
26576	21	26656	29	26749	27
26937	9*	26978	29	27013	29
27038	27	27048	21	27083	29
27169	25	27306	27	27307	27
27309	27	27341	19	27342	19
27553	29	27632	23	27633	23
27634	23	27635	23	27636	23
27640	23	27654	27	27655	27
27656	27	27657	27	27658	27
27659	27	27660	27	27734	29
27764	21	27765	21	27789	29
27790	29	27791	29	27792	29
27793	29	27794	29	27800	29
27832	13	27833	13	27834	13
27835	13	27851	27	28061	27
28062	27	28063	27	28117	23
28118	23	28180	27	28240	29
28241	29	28249	29	28250	29
28251	23	28390	9*	28429	13
28527	27	28587	29	28589	29
28625	19	28638	29	28651	21
28652	21	28663	13	28679	13
28707	25	28762	27	28763	27
28770	27	28798	29	28821	29
28822	29	28826	29	28829	29
28851	23	28859	23	28876	29
28883	29	28884	29	28891	25
28892	25	28895	25	28896	25
28897	25	28898	25	28899	25
28900	25	29025	9*	29051	29
29052	29	29053	29	29057	29
29165	29	29166	29	29167	29
29168	29	29169	29	29170	29
29185	27	29273	13	29274	13
29326	25	29327	25	29401	19
29407	19	29424	27	29425	27
29426	27	29427	27	29429	27
29430	27	29744	19	29747	19
29801	27	29868	27	29947	21
29948	21	29949	21	30143	29
30144	29	30145	29	30181	19
30197	9*	30223	25	30224	25
30225	25	30267	11**	30449	27
30691	13	30692	13	30694	13
30695	13	31103	29	31104	29
31121	29	31122	29	31129	29
31218	29	31266	29	31267	29
31410	29	31448	27	31449	27
31450	27	31451	23	31452	23
31453	23	31454	23	31455	23
31522	29	31544	25	31607	25
31608	25	31622	29	31623	29

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
31625	29	31648	29	31649	29
31666	9*	31901	27	31937	29
31996	29	31997	29	31999	29
32020	29	32081	27	32241	29
32348	29	32349	29	32440	23
32441	29	32442	29	32443	29
32444	29	32450	29	32661	29
32662	29	32751	27	32853	29
32854	29	32916	25	32917	25
32918	25	32919	25	33067	13
33296	29	33297	29	33298	29
33299	29	33336	11**	33740	29
33938	29	33939	29	33940	29
33972	29	33975	29	33976	29
34010	29	34024	25	34025	25
34026	25	34027	25	34323	27
34411	23	34481	29	34482	29
34485	29	34524	23	34525	23
34563	19	34564	19	34565	19
34569	19	34578	29	34579	29
34580	29	34727	29	34873	29
34875	29	35058	27	35217	27
35322	27	35355	23	35408	25
35485	13	35486	13	35489	13
35495	27	35496	27	35569	29
35678	23	35679	23	35743	27
35744	27	35745	27	35746	27
35747	27	35859	9*	35860	9*
35861	27	35891	27	35899	27
35914	23	35943	25	35944	25
35947	25	35955	19	35986	9*
36052	21	36054	21	36055	21
36056	21	36103	11**	36117	21
36268	11**	36309	29	36310	29
36379	19	36380	19	36467	23
36468	23	36525	13	36526	13
36641	29	36642	29	36655	27
36708	25	36796	29	36802	27
36808	27	36809	27	36848	25
36926	27	36951	13	36952	13
36953	13	37001	23	37002	23
37003	23	37011	25	37018	25
37034	27	37035	27	37038	27
37039	27	37040	27	37090	13
37091	29	37097	29	37110	29
37132	19	37133	19	37134	19
37135	19	37136	19	37144	23
37145	23	37146	23	37147	23
37190	19	37201	23	37242	27
37248	27	37250	27	37294	23
37323	29	37324	29	37369	25
37398	29	37502	25	37506	25
37509	25	37510	25	37511	9*
37552	19	37553	19	37554	19
37555	19	37556	19	37602	29
37603	29	37617	27	37619	27
37655	25	37691	25	37700	25
37717	25	37784	11**	37845	29
37846	29	37894	25	37897	25
37898	25	38026	27	38032	29
38038	29	38091	29	38092	29
38095	29	38100	29	38149	23
38176	11**	38177	11**	38178	11**
38179	11**	38199	13	38200	13
38221	27	38222	27	38223	27
38224	27	38225	27	38226	27
38230	27	38262	29	38266	29
38267	29	38281	25	38283	25
38284	25	38286	25	38291	13
38333	29	38336	29	38337	29
38342	9*	38365	29	38398	23
38400	23	38453	23	38454	23
38455	23	38458	23	38462	29
38465	29	38468	29	38469	29
38533	25	38536	25	38537	25
38541	23	38542	23	38543	23
38591	27	38592	27	38662	9*

(*) Prescritto.

(**) In prescrizione dal 1º dicembre 1972.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
38761	29	38815	29	38816	29
38863	27	38886	19	38903	27
38904	27	38905	27	38906	27
39016	19	39017	19	39099	25
39100	25	39183	19	39184	19
39189	19	39190	19	39261	27
39262	27	39263	27	39264	27
39265	27	39266	27	39267	27
39268	27	39269	27	39344	13
39345	13	39433	27	39434	27
39439	27	39440	27	39458	29
39476	29	39477	29	39478	29
39595	19	39596	19	39615	11**
39620	11**	39621	25	39625	25
39628	25	39632	29	39646	29
39671	29	39675	29	39678	29
39679	29	39680	29	39736	29
39911	25	39912	25	39961	29
39968	29	39988	29	39989	29
40053	25	40127	23	40128	23
40134	29	40135	29	40136	29
40542	29	40543	29	40547	29
40548	29	40550	29	40555	29
40556	29	40557	29	40560	29
40572	29	40585	27	40594	21
40596	21	40624	25	40625	25
40740	23	40804	29	40839	25
40851	29	40928	29	40930	29
40955	21	40971	21	—	

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
42151	27	42263	27	42505	25
42923	29	43029	29	43305	29
43400	29	43431	29	43471	29
43584	25	43588	25	43615	27
43685	27	43916	29	44391	13
44599	25	44615	23	44920	21
45153	27	45333	29	45373	25
45543	29	45584	29	45668	29
45866	27	45867	27	46025	29
46030	29	46273	29	46279	29
46368	27	46445	29	46447	29
46525	25	46526	25	46535	27
46568	29	46671	29	46679	29
46704	29	46710	29	46961	21
46985	29	46988	29	47132	29
47171	29	47435	29	47436	29
47440	29	47699	29	47930	11**
48125	29	48345	29	48432	29
48437	29	48513	29	48521	23
48584	29	48621	23	48622	23
48623	23	48732	29	48756	29
48792	19	49049	29	49073	29
49074	29	49086	29	49087	29
49094	29	49097	29	49413	27
49414	27	49415	27	49416	27
49449	25	49518	29	49529	27
49559	21	49641	21	49928	9*
50055	25	50073	29	50096	29
50284	23	50371	29	50377	29
50608	29	50609	29	50610	29
50808	27	50879	29	50912	29
51268	25	51600	29	51611	29
51724	27	51725	27	51781	29
51823	27	51826	27	51831	27
51853	29	51854	29	51881	29
51914	25	52025	9*	52054	13
52163	29	52217	13	52222	29
52226	29	52227	29	52228	29
52229	29	52230	29	52280	25

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
52312	13	52415	29	52449	25
52513	25	52640	25	52732	29
52821	13	53019	11**	53033	19
53074	29	53080	29	53121	29
53123	29	53278	23	53317	29
53318	29	53319	29	53320	29
53324	27	53325	27	53326	27
53434	25	53435	25	53436	25
53437	25	53451	29	53473	25
53666	9*	—		—	

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
54688	27	54711	19	54714	19
54817	29	54870	29	54871	29
55031	29	55061	29	55063	29
55575	29	55717	29	55945	19
55995	11**	56095	29	56692	29
56693	29	56694	29	56695	29
57180	29	57215	19	57288	29
57565	25	57761	29	57762	29
58058	23	58135	27	58266	21
58268	21	58370	27	58446	25
58756	9*	58757	9*	58955	29
59111	29	59182	29	59372	29
59542	29	59611	29	59646	29
59740	13	59952	29	59953	29
60593	27	60708	25	60709	25
60710	25	60731	29	60732	29
60798	27	60902	29	61184	29
61415	29	61634	29	61767	29
61768	29	61833	29	62030	25
62106	25	62221	29	62224	29
62233	29	62396	29	62397	29
62399	29	62435	29	62635	19
62641	29	62642	29	62643	29
62644	29	62758	29	62778	29
62868	25	62869	25	63000	29
63001	27	63002	27	63003	27
63004	27	63020	27	63065	27
63105	23	63379	27	63786	29
63787	29	63788	29	63789	29
63790	29	63846	29	63847	29
63848	29	63849	29	63850	29
63859	9*	63860	9*	63861	29
63862	29	63946	21	64301	23
64302	23	64447	21	64477	29
64478	29	64682	29	64721	29
64724	29	65011	29	65276	27
65277	27	65278	27	65304	29
65305	29	65434	23	65449	19
65502	29	65503	29	65504	29
65505	29	65574	29	66319	23
66505	25	66645	27	66688	29
66716	29	66717	29	66720	29
66779	21	66838	23	66839	23
66847	23	66848	23	66869	29
66870	29	67002	27	67010	25
67045	27	67069	29	67094	29
67101	27	67136	29	67137	29
67199	23	67226	23	67316	29
67317	29	67345	27	67391	29
67482	25	67611	29	68158	27
68211	19	68219	29	—	

Istituto per la Ricostruzione Industriale:
ing. Franco Schepis – dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-22418**).

(*) Prescritto.

(**) In prescrizione dal 1º dicembre 1972.

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983

Il giorno 12 settembre 1972 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 143.204 di suo repertorio, alla quarta estrazione delle obbligazioni IRI 6% 1965-1983 da rimborsare al 1° novembre 1972 per il valore nominale complessivo di L. 7.680.000.000.

Avvertenze. — I numeri sorteggiati, di cui all'elenco che segue, riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito.

I titoli sorteggiati nella predetta estrazione cessano di fruttare interessi il 31 ottobre 1972 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1° novembre 1972 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 15 scadente il 1° maggio 1973 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

35	38	53	61	103	151
159	178	186	191	198	213
228	265	282	299	331	340
358	361	362	366	368	389
435	459	509	524	527	538
543	548	552	615	625	674
676	681	720	724	769	808
846	854	855	861	872	873
890	898	900	931	941	1053
1054	1141	1148	1197	1234	1252
1301	1374	1379	1409	1431	1444
1454	1461	1470	1495	1499	1511
1524	1559	1563	1573	1575	1603
1638	1684	1691	1693	1702	1705
1711	1733	1758	1760	1763	1777
1810	1813	1820	1821	1831	1833
1836	1879	1891	1935	1965	1977

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

2004	2033	2058	2070	2074	2118
2127	2129	2136	2157	2207	2284
2291	2297	2302	2357	2366	2380
2386	2414	2445	2447	2461	2493
2530	2545	2555	2559	2561	2571

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

2630	2660	2662	2664	2683	2696
2715	2722	2749	2754	2778	2784
2788	2793	2857	2867	2892	2893
2921	2924	2939	2983	3013	3028
3041	3046	—	—	—	—

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenze. — Anche nell'elenco che segue i numeri sorteggiati riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito; ciascun numero viene riportato nel predetto elenco finchè tutti i titoli recanti lo stesso numero non risultino rimborsati nelle 150 serie.

I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 31 ottobre dello anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
8	9	15	9	22	11
40	11	58	9	65	11
70	11	74	9	76	9
89	9	102	13	104	13
119	9	124	13	147	11
157	9	162	9	168	9
173	11	203	13	207	9
217	11	220	11	231	13
236	13	241	13	244	9
251	9	253	11	255	11
257	11	269	9	270	9
278	11	292	11	294	9
297	11	301	11	304	9
305	13	309	13	314	11
317	9	327	13	328	13
341	11	373	13	374	13
375	11	385	11	393	13
394	11	397	9	400	11
408	11	409	11	410	13
414	11	417	9	423	9
426	9	430	11	434	9
439	11	443	11	445	13
460	13	461	9	495	13
496	13	497	9	511	9
515	13	531	11	544	13
547	11	550	11	557	13
572	11	574	9	581	11
598	13	610	9	611	13
621	13	624	11	631	9
632	9	637	11	646	13
648	13	658	13	660	13
663	11	691	13	697	13
707	13	713	13	717	13
726	11	746	13	747	13
784	9	802	9	814	13
817	11	823	11	832	11
837	13	839	13	845	11
851	11	852	9	856	13
863	13	869	11	875	13
882	9	897	11	920	9
924	9	930	9	937	13
940	13	943	9	964	9
969	13	977	9	978	13
980	13	988	13	1006	9
1009	13	1013	13	1014	11
1015	13	1020	11	1034	11
1044	9	1062	13	1075	9
1082	9	1085	11	1087	11
1090	13	1142	11	1145	11
1149	13	1168	9	1172	13
1173	11	1174	11	1177	11
1185	9	1187	9	1190	9
1193	11	1198	13	1200	11
1213	13	1218	9	1221	13
1227	9	1228	9	1230	9
1237	11	1238	13	1251	9
1253	9	1264	13	1270	9
1274	13	1275	13	1277	11
1291	13	1295	11	1314	13
1316	11	1322	13	1323	13
1330	13	1334	11	1356	13
1361	11	1368	13	1373	13
1381	11	1384	9	1388	11
1392	9	1397	13	1399	9
1403	13	1412	13	1425	13
1430	13	1436	13	1445	13
1448	9	1452	13	1458	9
1460	13	1468	13	1507	9
1522	11	1558	11	1560	11
1567	13	1579	13	1582	13
1586	9	1589	11	1605	11
1606	13	1610	9	1623	11
1624	11	1631	9	1649	11
1652	9	1669	11	1680	13
1697	9	1712	11	1719	9
1740	13	1741	9	1743	11
1745	11	1746	11	1749	9
1766	9	1779	11	1785	9

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
1786	9	1789	13	1790	11
1792	9	1793	11	1794	13
1800	11	1805	11	1829	11
1832	9	1835	11	1837	13
1847	13	1850	9	1856	9
1873	11	1876	9	1881	11
1889	13	1892	13	1900	9
1915	13	1916	9	1919	13
1937	13	1955	11	1963	9
1969	13	1971	9	1972	11
1984	11	1985	11	1987	9
1988	9	1990	13	1999	11

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
2005	11	2010	13	2023	11
2030	9	2036	11	2044	13
2046	11	2059	13	2061	9
2068	9	2071	9	2079	13
2086	11	2088	9	2101	9
2105	13	2124	13	2125	11
2128	13	2132	9	2134	13
2151	11	2152	11	2153	13
2154	13	2159	9	2172	9
2199	11	2202	9	2204	11
2208	13	2212	13	2214	13
2235	11	2246	13	2255	13
2259	9	2260	9	2263	13
2266	13	2275	13	2278	9
2289	13	2292	11	2311	9
2316	13	2329	11	2331	13
2341	11	2348	11	2349	11
2361	13	2369	13	2396	11
2397	9	2399	11	2401	13
2409	13	2411	9	2417	9
2418	9	2430	9	2432	9
2438	11	2439	9	2462	11
2471	13	2474	11	2484	13
2499	11	2516	9	2523	9
2528	13	2533	9	2537	11
2556	11	2557	13	2565	11
2570	9	2578	11	2591	11

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
2605	9	2610	13	2615	11
2616	9	2622	9	2633	9
2640	13	2644	11	2653	13
2657	9	2659	13	2673	9
2685	11	2690	13	2692	13
2694	9	2702	13	2712	13
2727	13	2729	13	2733	13
2738	11	2744	11	2753	13
2761	11	2762	13	2764	9
2765	9	2773	11	2779	13
2786	13	2797	13	2801	9
2807	9	2822	9	2826	11
2840	9	2844	11	2859	13
2864	11	2868	9	2882	9
2884	11	2898	11	2902	11
2903	13	2920	11	2934	11
2936	11	2943	9	2954	9
2957	13	2979	13	2980	11
2981	11	2993	9	3004	11
3007	13	3010	11	3016	11
3055	11	3056	9	3063	13
3075	13	3078	9	3080	13

Istituto per la Ricostruzione Industriale
ing. Franco Schepis – dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-22417**).

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 5,50 % 1961-1986

Il giorno 19 settembre 1972 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al numero 143.380 di suo repertorio, alla undicesima estrazione delle obbligazioni IRI 5.50% 1961–1986 da rimborsare al 1º dicembre 1972 per il valore nominale complessivo di L. 3.339.000.000.

Avvertenza. — I titoli sorteggiati nella predetta estrazione cessano di fruttare interessi il 30 novembre 1972 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º dicembre 1972 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 23 scadente il 1º giugno 1973 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti:

TITOLI DI 1 OBBLIGAZIONE (L. 100.000)

dal n. 5.353 al n. 8.617

TITOLI DI 5 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

dal n. 230.264 al n. 231.632

TITOLI DI 10 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

dal n. 323.717 al n. 326.044

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenza. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 30 novembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione.

Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
10255	21	10279	21	10301	21
10302	21	10303	21	10304	21
10313	21	10328	21	10335	21
10336	21	10337	21	10344	21
10345	21	10359	21	10360	21
10381	21	10383	21	10393	21
10419	21	10452	21	10634	21
10635	21	10636	21	10637	21
10638	21	10696	21	10697	21
10744	21	10745	21	10746	21
10747	21	10748	21	10764	21
10771	21	10772	21	10773	21
10774	21	10775	21	10830	21
10844	21	10845	21	10849	21
10850	21	10854	21	10855	21
10856	21	10861	21	10890	21
10922	21	10953	21	10954	21
10955	21	10957	21	10958	21
10959	21	10960	21	10961	21
10962	21	10963	21	10964	21
10965	21	10966	21	10967	21
10968	21	10969	21	10997	21
10998	21	11028	21	11029	21
11030	21	11031	21	11032	21
11053	21	11054	21	11055	21
11056	21	11057	21	11111	21
11136	21	11204	21	11339	21
11340	21	11377	21	11378	21
11379	21	11382	21	11414	21
11415	21	11416	21	11417	21
11418	21	11419	21	11481	21
11482	21	11483	21	11484	21
11485	21	11486	21	11492	21
11502	21	11503	21	11504	21
11505	21	11506	21	11602	21
11607	21	11608	21	11609	21

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
11612	21	11613	21	11660	21
11661	21	11707	21	11708	21
11709	21	11710	21	11711	21
11762	21	11810	21	11934	21
11952	21	12030	21	12031	21
12043	21	12044	21	12045	21
12072	21	12073	21	12074	21
12075	21	12076	21	12219	21
12220	21	12229	21	12230	21
12233	21	12234	21	12235	21
12246	21	12247	21	12289	21
12292	21	12293	21	12365	21
12366	21	12367	21	12368	21
12369	21	12370	21	12371	21
12372	21	12373	21	12385	21
12478	21	12479	21	12528	21
12529	21	12568	21	12572	21
12580	21	12604	21	12605	21
12612	21	12618	21	12647	21
12660	21	12661	21	12662	21
12663	21	12679	21	12680	21
12700	21	12701	21	12735	15
12757	15	12759	15	12864	15
12865	15	12890	15	12891	15
12892	15	13174	15	13175	15
13176	15	13242	15	13243	15
13656	15	13676	15	13677	15
13732	15	13733	15	13734	15
13767	15	13768	15	13769	15
13886	15	13899	15	13900	15
13901	15	13907	15	13908	15
13909	15	13924	15	13925	15
13948	15	13949	15	13950	15
13985	15	13987	15	14259	15
14260	15	14261	15	14262	15
14411	15	15329	3**	17039	5
17051	5	17052	5	18723	21
18724	21	18729	21	18946	21
18955	21	18985	21	18986	21
18987	21	19029	21	19030	21
19031	21	19059	21	19060	21
19089	21	19090	21	19092	21
19093	21	19094	21	19187	21
19188	21	19193	21	19204	21
19205	21	19206	21	19207	21
19208	21	19209	21	19210	21
19215	21	19216	21	19218	21
19219	21	19233	21	19234	21
19235	21	19288	21	19289	21
19324	21	19349	21	30841	19
30842	19	30889	19	30890	19
30893	19	30894	19	30895	19
30977	19	31086	19	31087	19
31088	19	31089	19	31129	19
31130	19	31131	19	31132	19
31133	19	31177	19	31178	19
31181	19	31197	19	31209	19
31210	19	31211	19	31227	19
31228	19	31229	19	31230	19
31231	19	31232	19	31233	19
31247	19	31250	19	31251	19
31252	19	31256	19	31265	19
31266	19	31267	19	31268	19
31269	19	31270	19	31271	19
31272	19	31273	19	31373	19
31374	19	31377	19	31390	19
31391	19	31392	19	31393	19
31440	19	31441	19	31442	19
31443	19	31452	19	31457	19
31482	19	31603	19	31604	19
31605	19	31606	19	31607	19
31608	19	31609	19	31610	19
31620	19	31621	19	31622	19
31691	19	31692	19	31705	19
31707	19	31708	19	31714	19
31715	19	31722	19	31723	19
31724	19	31866	19	31946	19
31947	19	31948	19	31949	19
31950	19	32310	19	32312	19

(**) In prescrizione dal 1° dicembre 1972.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
32322	19	32354	19	32355	19
32398	19	32420	19	32421	19
32422	19	32423	19	32424	19
32466	19	32467	19	32468	19
32469	19	32470	19	32471	19
32472	19	32473	19	32474	19
32475	19	32490	19	32505	19
32506	19	32508	19	32509	19
32510	19	32511	19	32512	19
32513	19	32530	19	32547	19
32548	19	32558	19	32720	19
32721	19	32722	19	32733	19
32765	19	32766	19	32781	19
32879	19	32885	19	32898	19
33004	19	33051	19	33052	19
33053	19	33054	19	33055	19
33056	19	33057	19	33058	19
33079	19	33080	19	33081	19
33127	19	33128	19	33253	19
33254	19	33255	19	33256	19
33257	19	33258	19	33259	19
33281	19	33282	19	33283	19
33284	19	33285	19	33286	19
33287	19	33288	19	33291	19
33292	19	33293	19	33294	19
33295	19	33315	19	33316	19
33317	19	33318	19	33326	19
33327	19	33328	19	33375	19
33376	19	33377	19	33379	19
33381	19	33382	19	33383	19
33391	19	33413	19	33460	19
33461	19	33468	19	33469	19
33485	19	33486	19	33487	19
33488	19	33491	19	36391	7
36579	7	36583	7	36616	7
36617	7	36618	7	36659	7
36660	7	36661	7	36667	7
36701	7	36707	7	36708	7
36723	7	36724	7	36816	7
36819	7	36820	7	37003	7
37004	7	37045	7	37076	7
37077	7	37079	7	37080	7
37081	7	37082	7	37083	7
37084	7	37085	7	37206	7
37219	7	37368	7	37752	7
37822	7	37823	7	37928	7
37929	7	37930	7	38441	7
38442	7	38443	7	53699	9
53700	9	53701	9	53702	9
53739	9	53740	9	74789	11
74796	11	74797	11	75372	11
75373	11	84872	17	84873	17
84875	17	84876	17	84902	17
85002	17	85003	17	85004	17
85005	17	85006	17	85007	17
85008	17	85009	17	85010	17
85022	17	85029	17	85030	17
85031	17	85132	17	85133	17
85134	17	85135	17	—	—

TITOLI DI 5 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
203007	11	203008	11	203013	11
203241	11	203276	11	203595	11
203631	11	203634	11	203635	11
203648	11	203649	11	203650	11
203656	11	203657	11	203658	11
203659	11	203660	11	203666	11
203673	11	203674	11	203763	11
203764	11	203765	11	203766	11
203767	11	203795	11	203796	11
203797	11	203798	11	203799	11
205607	9	207048	13	207182	13
207183	13	207405	13	207408	13
207433	13	207502	13	208017	13
211017	3**	211511	3**	211631	19
211632	19	211633	19	211634	19

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
211635	19	211702	19	211717	19
211747	19	211766	19	211771	19
211778	19	212181	19	212189	19
212207	19	212208	19	212209	19
212210	19	212211	19	212212	19
212213	19	212214	19	212215	19
212216	19	212217	19	212218	19
212219	19	212220	19	212225	19
212245	19	212281	19	212282	19
212285	19	212288	19	212296	19
212302	19	212435	19	212458	19
212459	19	212478	19	212479	19
212480	19	212520	19	212536	19
212538	19	212576	19	212589	19
212590	19	212613	19	212658	19
212693	19	219942	21	219943	21
219944	21	219945	21	219946	21
219947	21	219948	21	219949	21
219950	21	219951	21	219952	21
219953	21	219954	21	219955	21
219956	21	219957	21	219958	21
219959	21	219960	21	219961	21
219962	21	219963	21	219964	21
219965	21	219966	21	219967	21
219968	21	219969	21	219970	21
219971	21	219972	21	219973	21
219974	21	219975	21	219976	21
219977	21	219978	21	219979	21
219980	21	219981	21	219982	21
219983	21	219984	21	219985	21
219986	21	219987	21	219988	21
219989	21	219990	21	219991	21
219992	21	219993	21	219994	21
219995	21	219996	21	219997	21
219998	21	219999	21	220000	21
220001	21	220002	21	220003	21
220004	21	220005	21	220006	21
220007	21	220008	21	220009	21
220010	21	220011	21	220012	21
220013	21	220014	21	220015	21
220016	21	220017	21	220018	21
220019	21	220020	21	220021	21
220022	21	220023	21	220024	21
220025	21	220026	21	220027	21
220028	21	220029	21	220030	21
220031	21	220032	21	220033	21
220034	21	220035	21	220036	21
220037	21	220038	21	220039	21
220040	21	220041	21	220042	21
220043	21	220044	21	220045	21
220046	21	220047	21	220048	21
220049	21	220050	21	220051	21
220052	21	220053	21	220054	21
220055	21	220056	21	220057	21
220058	21	220059	21	220060	21
220061	21	220062	21	220063	21
220064	21	220065	21	220066	21
220067	21	220068	21	220069	21
220070	21	220071	21	220072	21
220073	21	220074	21	220075	21
220076	21	220077	21	220078	21
220079	21	220080	21	220081	21
220082	21	220083	21	220084	21
220085	21	220086	21	220087	21
220088	21	220089	21	220090	21
220091	21	220092	21	220093	21
220094	21	220095	21	220096	21
220097	21	220098	21	220099	21
220100	21	220101	21	220102	21
220103	21	220104	21	220105	21
220106	21	220107	21	220108	21
220109	21	220110	21	220111	21
220112	21	220113	21	220114	21
220115	21	220116	21	220117	21
220118	21	220119	21	220120	21
220121	21	220122	21	220123	21

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
220124	21	220125	21	220126	21
220127	21	220128	21	220129	21
220130	21	220131	21	220132	21
220133	21	220134	21	220135	21
220136	21	220137	21	220138	21
220139	21	220140	21	220141	21
220142	21	220143	21	220144	21
220145	21	220146	21	220147	21
220148	21	220149	21	220150	21
220151	21	220152	21	220153	21
220154	21	220155	21	220156	21
220157	21	220158	21	220159	21
220160	21	220161	21	220162	21
220163	21	220164	21	220165	21
220166	21	220167	21	220168	21
220169	21	220170	21	220171	21
220172	21	220173	21	220174	21
220175	21	220176	21	220177	21
220178	21	220179	21	220180	21
220181	21	220182	21	220183	21
220184	21	220185	21	220186	21
220187	21	220188	21	220189	21
220190	21	220191	21	220192	21
220193	21	220194	21	220195	21
220196	21	220197	21	220198	21
220199	21	220200	21	220201	21
220202	21	220203	21	220204	21
220205	21	220206	21	220207	21
220208	21	220209	21	220210	21
220211	21	220212	21	220213	21
220214	21	220215	21	220216	21
220217	21	220218	21	220219	21
220220	21	220221	21	220222	21
220223	21	220224	21	220225	21
220226	21	220227	21	220228	21
220229	21	220230	21	220231	21
220232	21	220233	21	220234	21
220235	21	220236	21	220237	21
220238	21	220239	21	220240	21
220241	21	220242	21	220243	21
220244	21	220245	21	220246	21
220247	21	220248	21	220249	21
220250	21	220251	21	220252	21
220253	21	220254	21	—	—

TITOLI DI 10 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
300041	19	300235	19	300304	19
300331	19	300418	19	300480	19
300517	19	300518	19	300537	19
300538	19	300539	19	300581	19
300723	19	300847	19	301061	19
301082	19	301092	19	301134	19
301136	19	301298	19	301299	19
301300	19	301516	19	304696	17
304697	17	304911	17	305000	17
305104	17	305105	17	305106	17
305140	17	305160	17	305393	17
305394	17	305498	17	305561	17
305667	17	305934	17	306268	17
306269	17	306270	17	306271	17
306311	17	306312	17	306317	17
306342	17	—	—	—	—

Istituto per la Ricostruzione Industriale
dott. Armando Zanetti Polzi — dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-22544**).

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 5,50 % 1960-1980

Il giorno 19 settembre 1972 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al numero 143.379 di suo repertorio, alla dodicesima estrazione delle obbligazioni IRI 5.50% 1960–1980 da rimborsare al 1º novembre 1972 per il valore nominale complessivo di L. 3.618.000.000.

Avvertenza. — I titoli sorteggiati nella predetta estrazione cessano di fruttare interessi il 31 ottobre 1972 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º novembre 1972 presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 25 scadente il 1º maggio 1973 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti:

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

dal n. 39.414 al n. 42.283

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

dal n. 105.169 al n. 105.756
dal n. 107.423 al n. 107.975
dal n. 109.774 al n. 109.940

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

dal n. 206.190 al n. 208.866

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenza. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 31 ottobre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione.

Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
9	13	10	13	11	13
338	13	342	13	382	13
383	13	384	13	783	13
983	13	1797	23	1848	23
1849	23	1855	23	1856	23
1877	23	1933	23	1934	23
1935	23	1988	23	2000	23
2016	23	2018	23	2019	23
2034	23	2046	23	2047	23
2048	23	2049	23	2051	23
2052	23	2053	23	2054	23
2055	23	2056	23	2057	23
2147	23	2162	23	2182	23
2214	23	2221	23	2222	23
2244	23	2245	23	2246	23
2247	23	2248	23	2267	23
2284	23	2285	23	2306	23
2312	23	2318	23	2319	23
2335	23	2344	23	2345	23
2346	23	2387	23	2391	23
2392	23	2401	23	2415	23
2416	23	2417	23	2418	23
2419	23	2425	23	2426	23
2427	23	2441	23	2442	23
2465	23	2466	23	2493	23
2494	23	2495	23	2502	23
2525	23	2526	23	2527	23
2528	23	2529	23	2532	23
2661	23	2668	23	2669	23
2700	23	2703	23	2716	23

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
2739	23	2753	23	2759	23
2762	23	2763	23	2775	23
2776	23	2777	23	2778	23
2779	23	2782	23	2783	23
2784	23	2795	23	2796	23
2797	23	2798	23	2799	23
2832	23	2833	23	2834	23
2835	23	2836	23	2961	23
2962	23	2967	23	2974	23
2977	23	2982	23	3001	23
3002	23	3003	23	3008	23
3009	23	3010	23	3032	23
3048	23	3049	23	3050	23
3150	23	3151	23	3228	23
3263	23	3264	23	3295	23
3296	23	3297	23	3298	23
3299	23	3498	23	3519	23
3527	23	3528	23	3529	23
3530	23	3531	23	3550	23
3553	23	3571	23	3572	23
3580	23	3605	23	3606	23
3607	23	3608	23	3609	23
3610	23	3625	23	3626	23
3696	23	3771	23	3772	23
3773	23	3774	23	3775	23
3783	23	3793	23	3794	23
3971	11	3998	11	4205	11
4462	11	4463	11	4464	11
4466	11	4843	11	4871	11
4872	11	4873	11	4874	11
4875	11	5136	11	5185	11
5186	11	5187	11	5188	11
5189	11	5190	11	5461	11
5462	11	5947	23	6016	19
6017	19	6018	19	6019	19
6020	19	6021	19	6027	19
6028	19	6102	19	6103	19
6142	19	6143	19	6144	19
6157	19	6158	19	6190	19
6283	19	6284	19	6285	19
6286	19	6287	19	6288	19
6410	19	6414	19	6424	19
6431	19	6484	19	6493	19
6524	19	6773	19	6774	19
6775	19	6776	19	6863	19
6864	19	6879	19	6940	19
6959	19	6960	19	6961	19
6962	19	6963	19	6986	19
6987	19	7037	19	7038	19
7039	19	7125	19	8251	7
8252	7	8253	7	8254	7
8255	7	9110	19	9111	19
9112	19	9113	19	9114	19
9193	19	9194	19	9195	19
9196	19	9197	19	9235	19
9236	19	9237	19	9238	19
9239	19	9275	19	9276	19
9277	19	9278	19	9279	19
9301	19	9302	19	9303	19
9304	19	9305	19	9339	19
9345	19	9346	19	9347	19
9348	19	9349	19	9350	19
9380	19	9381	19	9382	19
9412	19	9413	19	9414	19
9415	19	9450	19	9451	19
9452	19	9453	19	9454	19
9487	19	9488	19	9579	19
9586	19	9602	19	9603	19
9648	19	9655	19	9656	19
9770	19	9806	19	9807	19
9808	19	9809	19	9810	19
9899	19	9900	19	9949	19
10067	19	10068	19	10069	19
10070	19	10071	19	10072	19
10073	19	10074	19	10075	19
10076	19	10077	19	10139	19
10140	19	10141	19	10184	19
10220	21	10240	21	10241	21
10242	21	10244	21	10245	21
10260	21	10261	21	10267	21

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
10316	21	10317	21	10318	21
10319	21	10326	21	10327	21
10328	21	10333	21	10334	21
10335	21	10336	21	10377	21
10378	21	10409	21	10410	21
10411	21	10412	21	10413	21
10426	21	10427	21	10428	21
10429	21	10430	21	10436	21
10437	21	10439	21	10440	21
10441	21	10455	21	10514	21
10542	21	10544	21	10545	21
10546	21	10547	21	10551	21
10553	21	10556	21	10557	21
10605	21	10663	21	10726	21
10729	21	10730	21	10731	21
10732	21	10765	21	10766	21
10767	21	10782	21	10783	21
10804	21	10805	21	10829	21
10830	21	10850	21	10851	21
10852	21	10853	21	10854	21
10855	21	10868	21	10898	21
10899	21	10900	21	10932	15
10947	15	11383	15	11419	15
11461	15	11462	15	11463	15
11478	15	11479	15	11480	15
11497	15	11498	15	11503	15
11582	15	11583	15	11729	15
11744	15	11838	15	11839	15
12124	15	12596	15	12639	15
12644	15	12705	15	12706	15
12707	15	12754	9	12755	9
12756	9	12764	9	12765	9
12804	9	12805	9	12806	9
12969	9	13030	9	13031	9
13035	9	13085	9	13133	9
13134	9	13135	9	13136	9
13158	9	13377	9	13378	9
13472	9	13473	9	13679	9
13680	9	13844	9	13845	9
13854	9	14245	9	14246	9
14309	9	14310	9	14901	15
14902	15	14903	15	14904	15
14975	21	14976	21	14988	21
14989	21	15003	21	15038	21
15042	21	15047	21	15048	21
15049	21	15050	21	15051	21
15112	21	15113	21	15114	21
15115	21	15159	21	15160	21
15161	21	15162	21	15163	21
15164	21	15165	21	15166	21
15167	21	15168	21	15169	21
15170	21	15171	21	15172	21
15186	21	15187	21	15188	21
15189	21	15190	21	15191	21
15192	21	15193	21	15194	21
15195	21	15196	21	15202	21
15203	21	15204	21	15205	21
15230	21	15255	21	15256	21
15288	21	15289	21	15294	21
15315	21	15316	21	15342	21
15343	21	15344	21	15345	21
15351	21	15352	21	15373	21
15404	21	15526	21	15527	21
15612	21	15642	21	15643	21
15644	21	15747	21	15748	21
15764	21	15765	21	15767	21
15828	21	15832	21	15920	21
16045	21	16100	21	16138	21
16139	21	16140	21	16141	21
16181	21	16182	21	16183	21
16214	21	16215	21	16228	21
16248	21	16249	21	16475	21
16540	21	16657	21	16661	21
16811	21	16835	23	16836	23
16837	23	16838	23	16839	23
16859	23	16860	23	16876	23
16916	23	16927	23	16928	23

(*) Prescritto.

(**) In prescrizione dal 1° novembre 1972.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
16957	23	16958	23	16964	23
16978	23	17001	23	17002	23
17005	23	17040	23	17049	23
17050	23	17051	23	17074	23
17085	23	17110	23	17111	23
17116	23	17135	23	17136	23
17137	23	17165	23	17176	23
17177	23	17178	23	17179	23
17189	23	17206	23	17207	23
17208	23	17209	23	17233	23
17234	23	17236	23	17241	23
17242	23	17270	23	17293	23
17294	23	22990	3*	23590	3*
23591	3*	23924	3*	24012	3*
24013	3*	24014	3*	24015	3*
24016	3*	24017	3*	24027	3*
24028	3*	24029	3*	36638	17
36639	17	37009	17	37010	17
37011	17	47089	5**	54765	13
54914	13	54957	13	55090	13
55143	13	55265	13	55303	13
55304	13	—	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
100100	19	100116	19	100136	19
100223	19	100224	19	100265	19
100332	19	100378	19	100573	19
100728	19	100750	19	100768	19
106021	5**	106537	11	107126	11
107148	11	108043	13	108141	13
108145	13	108445	9	108587	9
108675	9	108912	9	109169	13
109356	13	109357	13	109388	13
109389	13	109392	13	109492	13
118052	21	118091	21	118101	21
118102	21	118303	21	118381	21
118991	21	119016	21	119017	21
123197	15	123198	15	124012	15
124048	17	124064	17	124065	17
124072	17	124112	17	124113	17
124114	17	124116	17	124117	17
124201	17	124202	17	124454	17
124455	17	124474	17	124770	17
124771	17	124887	17	125137	19
125138	19	—	—	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
200234	19	200235	19	200236	19
200371	19	200461	19	200487	19
200488	19	200489	19	200490	19
200491	19	200492	19	200493	19
200494	19	200495	19	200496	19
200497	19	200498	19	200499	19
200500	19	200501	19	200502	19
202171	19	230380	9	231817	9
232070	9	238955	17	240325	15
241767	15	241768	15	241769	15
241770	15	241771	15	248184	21
248234	21	248327	21	248369	21
248440	21	248441	21	248450	21
248469	21	248533	21	248692	21
248693	21	248703	21	248704	21
248823	21	248888	21	248902	21
249292	21	249293	21	249294	21
249864	21	249865	21	249866	21
249867	21	249868	21	250238	21
250239	21	250295	21	250308	21
250309	21	—	—	—	—

Istituto per la Ricostruzione Industriale

dott. Armando Zanetti Polzi – dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-22545**).

C. G. E.

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, via Bergognone n. 34
Capitale sociale L. 8.000.000.000
Iscritta al Tribunale di Milano – Registro Società n. 16440

Estrazioni di obbligazioni sociali
Certificati non presentati al rimborso

Si avvertono i possessori di obbligazioni C.G.E. 6% emissione 1949 che, a risultanza del verbale in data 1° settembre 1972 steso dal notaio dott. Maurizio Marsala ed in esecuzione del piano di ammortamento del Prestito medesimo, la «C.G.E. – COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' S.p.A.» ha provveduto all'estrazione a sorte dei seguenti numeri corrispondenti ad altrettanti certificati della serie «*A*» e «*B*»:

SERIE «*A*»

N. 66 *certificati da* 5 *obbligazioni*

4	23	37	45	62	67
74	82	85	98	99	119
139	154	166	176	180	281
282	303	383	385	387	391
422	439	455	456	463	481
489	508	537	598	611	612
639	646	686	693	710	711
713	717	722	723	734	737
740	741	746	768	801	823
824	835	836	937	938	942
944	950	952	956	979	981

N. 131 *certificati da* 10 *obbligazioni*

1017	1034	1057	1087	1099	1158
1178	1179	1193	1276	1277	1287
1292	1298	1304	1332	1347	1351
1354	1365	1377	1382	1410	1433
1434	1436	1473	1480	1490	1491
1496	1503	1532	1553	1562	1564
1572	1587	1593	1597	1608	1617
1625	1674	1694	1808	1813	1827
1847	1872	1907	1918	1937	1949
2001	2025	2027	2029	2035	2070
2094	2104	2122	2139	2149	2153
2154	2155	2161	2166	2169	2171
2172	2176	2177	2200	2209	2221
2227	2230	2238	2243	2244	2246
2311	2312	2320	2324	2339	2355
2362	2365	2399	2537	2540	2545
2557	2560	2570	2588	2615	2623
2649	2662	2668	2671	2675	2676
2716	2768	2785	2786	2790	2806
2808	2813	2817	2820	2835	2841
2857	2882	2896	2898	2906	2909
2919	2950	2960	2966	2997	—

N. 326 *certificati da* 25 *obbligazioni*

3021	3029	3037	3043	3046	3051
3054	3055	3062	3064	3092	3101
3107	3128	3131	3135	3151	3166
3177	3186	3197	3198	3219	3279
3292	3295	3319	3342	3359	3395
3402	3403	3404	3407	3408	3411
3418	3437	3440	3451	3453	3455
3467	3468	3470	3472	3475	3476
3478	3486	3517	3523	3550	3575
3581	3584	3607	3631	3650	3654
3657	3691	3703	3707	3713	3727
3728	3750	3760	3765	3787	3790
3793	3798	3811	3870	3875	3876
3916	3918	3936	3943	3964	3975
3989	3994	4011	4060	4084	4124
4138	4183	4196	4197	4199	4240
4245	4255	4284	4301	4302	4309
4347	4356	4366	4370	4371	4372
4377	4395	4397	4404	4406	4435
4465	4468	4473	4492	4501	4504
4517	4524	4534	4538	4566	4703
4714	4740	4762	4784	4794	4804
4824	4826	4842	4870	4907	4919
4920	4927	4952	4965	4966	4984
5034	5050	5073	5099	5115	5197
5202	5265	5271	5272	5273	5321
5338	5372	5376	5392	5396	5399
5409	5411	5413	5418	5480	5506
5520	5523	5552	5569	5613	5628
5631	5636	5638	5642	5644	5648
5651	5660	5681	5711	5717	5732
5789	5802	5846	5860	5874	5887
5912	5919	5923	5963	5982	6013
6015	6020	6040	6050	6078	6091
6096	6100	6201	6202	6205	6206
6217	6218	6276	6284	6286	6319
6337	6343	6344	6346	6352	6361
6372	6375	6381	6384	6417	6420
6440	6456	6457	6463	6475	6476
6501	6505	6520	6530	6533	6551
6563	6579	6583	6623	6627	6628
6640	6653	6654	6659	6660	6675
6682	6685	6687	6700	6702	6703
6746	6755	6758	6759	6779	6780
6815	6823	6833	6834	6855	6856
6864	6882	6888	6889	6911	6934
6948	6995	7004	7013	7059	7066
7067	7076	7079	7096	7098	7107
7123	7166	7183	7203	7236	7241
7245	7267	7320	7360	7408	7423
7595	7603	7604	7616	7617	7635
7643	7660	7664	7666	7668	7671
7679	7692	7706	7747	7841	7895
7907	7921	7923	7938	7965	7966
7985	7986	—	—	—	—

N. 260 *certificati da* 50 *obbligazioni*

8019	8026	8033	8045	8050	8059
8069	8082	8105	8108	8112	8113
8116	8137	8145	8146	8152	8202
8294	8307	8317	8328	8364	8378
8388	8398	8400	8412	8422	8435
8446	8455	8481	8493	8496	8497
8498	8503	8505	8509	8528	8554
8599	8611	8612	8643	8679	8683
8687	8688	8803	8809	8813	8827
8847	8879	8884	8897	8898	8899
8936	8945	8952	8967	8974	8975
8981	8983	8984	9013	9034	9042
9073	9093	9100	9201	9203	9208
9215	9229	9233	9239	9241	9249
9263	9277	9283	9287	9302	9309
9361	9365	9417	9467	9476	9517
9518	9552	9565	9575	9596	9599
9615	9621*	9639*	9650	9673	9674
9675	9690	9698	9700	9744	9769
9774	9776	9784	9813	9816	9826
9828	9838	9855	9858	9865	9884
9909	9920	9925	9944	9955	9967
9997	10012	10044	10046	10051	10055
10060	10061	10084	10086	10093	10224
10227	10233	10238	10240	10255	10258
10264	10268	10300	10422	10424	10435
10437	10445	10481	10487	10622	10634
10635	10653	10655	10674	10675	10680
10681	10683	10715	10725	10758	10791
10802	10827	10851	10855	10860	10870
10895	10905	10926	10942	10947	10954
10992	11003	11004	11020	11046	11053
11064	11066	11071	11076	11089	11106
11140	11159	11161	11188	11189	11202
11206	11216	11228	11239	11240	11268
11289	11302	11320	11347	11353	11359
11379	11434	11435	11446	11447	11458
11464	11502	11503	11570	11603	11604
11611	11615	11622	11637	11645	11648
11650	11673	11704	11709	11753	11759
11763	11770	11796	11808	11828	11832
11834	11836	11862	11864	11883	11895
11897	11909	11917	11923	11927	11928
11976	11984	—	—	—	—

N. 96 *certificati da* 100 *obbligazioni*

12113	12116	12137	12140	12146	12209
12221	12234	12243	12258	12266	12280
12283	12309	12312	12327	12334	12335

12345 12350 12411 12425 12430 12457
12466 12471 12498 12504 12525 12541
12545 12557 12570 12574 12579 12600
12602 12632 12637 12639 12647 12692
12703 12711 12713 12719 12720 12740
12750 12756 12759 12763 12780 12794
12853 12857 12861 12862 12873 12886
12891 12893 12898 12901 12904 12926
12928 12931 12936 12975 12983 12988
12992 12996 13028 13032 13043 13082
13101 13103 13115 13128 13158 13175
13185 13204 13206 13246 13250 13256
13272 13414 13427 13440 13458 13480

SERIE « *B* »

N. 64 *certificati da* 5 *obbligazioni*

13523 13533 13549 13553 13554 13564
13581 13582 13587 13600 13608* 13616*
13635 13684 13695 13817 13818 13824
13825 13830 13856 13857 13921 13968
13973 14000 14016 14027 14067 14086
14093 14096 14101 14112 14183 14195
14242 14255 14272 14282 14286 14292
14303 14338 14344 14359 14360 14368
14377 14384 14390 14397 14398 14408
14418 14428 14430 14431 14444 14449
14456 14464 14481 14487 — —

N. 131 *certificati da* 10 *obbligazioni*

14514 14532* 14533* 14545 14560 14585
14598 14614 14616 14623 14624 14629
14630 14641 14648 14692 14714 14715
14733 14735 14743 14749 14751 14757
14765 14790 14795 14800 14877 14882
14909 14917 14927 14933 15020 15027
15082 15086 15092 15140 15141 15146
15153 15160 15173 15184 15185 15190
15191 15221 15222 15227 15229 15230
15233 15250 15251 15430 15443 15458
15488 15501 15522 15528 15534 15539
15540 15572 15577 15588 15590 15591
15592 15597 15599 15612 15657 15689
15705 15708 15709 15728 15730 15731
15733 15737 15739 15742 15768 15780
15791 15797 15816 15824 15851 15858
15860 15869 15890 15893 15904 15910
15953 15957 15967 15970 15973 15986
15987 15992 16141 16146 16159 16161
16163 16164 16189 16204 16217 16219
16222 16233 16262 16270 16282 16289
16408 16413 16415 16426 16497 —

N. 328 *certificati da* 25 *obbligazioni*

16504 16512 16525 16550 16559 16575
16582 16597 16598 16629 16663 16676
16695 16826 16832 16846 16860 16867
16872 16888 16895 16911 16937 16943
16967 16968 16975 16977 16979 16983
16988 16989 17100 17106 17110 17120
17131 17162 17163 17175 17180 17182
17316 17346 17348 17358 17363 17374
17383 17432 17434 17482 17485 17492
17497 17601 17648 17700 17717 17731
17796 18115 18150 18156 18171 18176
18178 18195 18196 18208 18213 18214
18220 18221 18231 18259 18260 18278
18309 18310 18316 18324 18333 18335
18353 18359 18369 18381 18384 18387
18393 18398 18400 18421 18430 18434
18458 18463 18468 18470 18473 18476
18498 18506 18528 18530 18531 18551
18576 18578 18581 18621 18622 18633
18635 18653 18657 18684 18713 18728
18729 18730 18760 18771 18799 18808
18824 18825 18873 18924 18936 18941
18948 18972 18995 18998 19004 19026
19037 19040 19045 19046 19063 18066
19069 19087 19089 19090 19148 19161
19167 19169 19181 19184 19188 19200
19224 19235 19245 19257 19298 19318
19336 19369 19370 19379 19383 19384
19396 19406 19408 19413 19424 19430
19436 19454 19462 19467 19487 19489
19513 19532 19541 19549 19571 19585
19587 19590 19621 19646 19673 19682
19684 19718 19720 19722 19731 19769
19776 19777 19791 19835 19856 19868
19873 19877 19887 19896 19897 19907
19929 19969 20005 20077 20112 20120
20130 20133 20152 20180 20183 20186
20193 20326 20334 20388 20393 20410
20417 20437 20451 20454 20460 20471
20507 20549 20554 20563 20588 20602
20603 20633 20645 20651 20654 20657
20659 20662 20671 20679 20684 20692
20699 20702 20703 20708 20711 20724
20732 20746 20747 20750 20782 20787
20788 20801 20825 20829 20830 20832
20836 20844 20884 20918 20923 20931
20933 20946 20948 20958 20964 20978
20992 20993 21015 21018 21022 21023
21042 21056 21086 21089 21096 21114
21123 21125 21126 21127 21134 21139
21151 21156 21172 21177 21205 21256
21278 21280 21283 21300 21305 21314
21322 21323 21330 21333 21337 21359
21367 21379 21385 21398 21411 21440
21445 21473 21477 21493 — —

N. 259 *certificati da* 50 *obbligazioni*

21503 21504 21505 21509 21515 21550
21555 21564 21571 21572 21577 21597
21609 21643 21662 21688 21692 21695
21765 21793 21810 21820 21825 21848
21859 21860 21864 21868 21872 21879
21885 21898 21900 21949 21964 21968
22006 22009 22011 22034 22036 22054
22061 22068 22069 22079 22092 22207
22256 22267 22268 22272 22284 22434
22437 22466 22472 22477 22488 22492
22496 22500 22536 22551 22553 22579*
22623* 22624 22640 22656 22657 22713
22714 22718 22723 22735 22748 22763
22808 22811 22814 22819 22821 22825
22839 22841 22859 22862 22897 22914
22918 22924 22942 22975 22977 22979
23003 23036 23037 23044 23055 23056
23072 23088 23101 23123 23132 23145
23164 23174 23182 23186 23188 23222
23233 23254 23263 23305 23306 23321
23322 23332 23333 23364 23398 23404
23413 23415 23436 23437 23443 23445
23460 23499 23529 23560 23568 23575
23586 23618 23630 23632 23638 23641
23689 23690 23698 23730 23740 23742
23749 23754 23764 23781 23786 23791
23793 23803 23807 23817 23843 23861
23885 23901 23911 23948 23954 23955
23959 23964 23976 23978 23983 23988
24000 24007 24021 24050 24052 24071
24077 24079 24080 24104 24108 24123
24148 24156 24164 24169 24198 24239
24247 24262 24264 24407 24419 24428
24445 24451 24458 24471 24485 24508
24550 24602 24612 24620 24646 24653
24657 24659 24673 24687 24717 24721
24735 24742 24782 24783 24802 24810
24816 24825 24845 24855 24856 24873
24878 24898 24903 24926 24932 24933
24942 24953 24961 24980 24988 25008
25011 25013 25063 25136 25154 25181
25185 25198* 25199* 25235 25244 25406
25407 25439 25456 25458 25461 25475
25479 — — — — —

N. 99 *certificati da* 100 *obbligazioni*

25505 25511 25516 25529 25537 25569
25580 25636 25683 25693 25702 25705
25712 25748 25757 25762 25794 25802
25805 25814 25827 25836 25845 25863
25889 26038 26044 26089 26106 26119
26132 26138 26139 26158 26161 26162

26305	26338	26346	26349	26371	26385
26386	26394	26396	26411	26424	26445
26449	26454	26462	26477	26486	26489
26497	26502	26504	26530	26532	26534
26535	26571	26575	26590	26598	26604
26612	26621	26645	26656	26666	26672
26688	26689	26693	26725	26760	26773
26777	26778	26781	26784	26820	26826
26848	26864	26866	26867	26868	26874
26890	26914	26930	26945	26948	26960
26979	26987	26991	—	—	—

Le obbligazioni rappresentate dai certificati così estratti saranno, a norma di Regolamento, rimborsate a partire dal 1° dicembre 1972 presso la sede della Banca Commerciale Italiana, della Banca Italo-Israeliana, della Banca Nazionale del Lavoro, della Banca Popolare di Milano, della Banca Popolare di Novara, del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli, del Banco di Roma e del Credito Italiano.

Inoltre i numeri dei certificati obbligazionari che sono stati sorteggiati precedentemente dl 1° settembre 1972 e che non sono ancora stati presentati per il rimborso sono quelli qui di seguito specificati :

SERIE « *A* »

Certificati da 5 *obbligazioni*

2	181	184	198	278	301
376	381	443	478	485	523
576	738	739	817	—	—

Certificati da 10 *obbligazioni*

1006	1016	1018	1019	1069	1070
1236	1245	1256	1257	1260	1269
1271	1273	1291	1346	1422	1447
1448	1500	1868	1911	1912	1915
1922	1943	2060	2071	2072	2131
2307	2519	2569	2614	2625	2661
2702	2755	2756	2757	2794	2798
2805	2853	2893	2957	2958	—

Certificati da 25 *obbligazioni*

3320	3494	3595	3596	3686	3687
3735	3748	3850	3851	3901	3955
4158	4162	4207	4214	4235	4308
4554	4733	4767	4827	4971	4972
4998	5206	5290	5521	5548	5555
5606	5728	5749	5750	5751	5752
5818	5825	5847	5904	5928	5934
5947	5984	6014	6025	6082	6274
6652	6668	6777	6778	6786	6792
6820	6865	7022	7041	7070	7187
7188	7198	7206	7255	7298	7376
7417	7418	7420	7511	7528	7678
7912	7913	7944	7979	7992	—

Certificati da 50 *obbligazioni*

8005	8017	8158	8656	8848	8878
8910	8931	8973	9358	9414	9682
9835	9836	9852	9911	10007	10073
10428	10429	10430	10431	10608	10652
10714	10716	10828	10906	10952	11107
11108	11109	11110	11444	11668	11990

Certificati da 100 *obbligazioni*

12201	12241	12305	12493	12686	12747
12863	12864	13159	13282	13434	—

SERIE « *B* »

Certificati da 5 *obbligazioni*

13512	13514	13520	13521	13522	13537
13585	13595	13596	13651	13655	13656
13657	13659	13660	13801	14023	14028
14058	14118	14223	14278	—	—

Certificati da 10 *obbligazioni*

14506	14507	14510	14515	14516	14557
14719	14815	14831	14970	15154	15155
15170	15171	15214	15448	15568	15626
15699	15704	15707	15710	15711	15712
15713	15972	15990	16152	16165	16166
16234	16433	—	—	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni*

16544	16545	16553	16644	16835	16998
17335	17391	17394	17449	17732	17771
18383	18454	18457	18469	18489	18490
18491	18717	18718	18723	18752	18768
18769	18830	18874	18921	19002	19005
19006	19122	19165	19166	19173	19254
19258	19355	19484	19494	19575	19577
19579	19580	19581	19593	19594	19595
19596	19597	19598	19754	19762	19763
19764	19888	20080	20140	20307	20385
20389	20406	20550	20745	20950	21040
21093	21304	21357	—	—	—

Certificati da 50 *obbligazioni*

21943	22039	22476	22661	22770	22931
22969	22970	22999	23012	23372	23515
23594	23596	23597	23776	24475	24594
24613	24617	24680	24728	24857	24879
24994	24995	25021	25077	25277	25466

Certificati da 100 *obbligazioni*

25599	25864	25870	26021	26041	26082
26311	26649	26745	26814	—	—

Si comunicano inoltre i numeri dei certificati obbligazionari non ancora presentati al rimborso per i quali, essendo stati estratti prima dei 1° settembre 1962, è prescritto ogni diritto degli eventuali portatori al rimborso medesimo e norma dell'art. 9 del Regolamento del Prestito :

SERIE « *A* »

Certificati da 25 *obbligazioni*

3939	4164	5729	6862	7943	—

Certificati da 50 *obbligazioni*

9357	—	—	—	—	—

SERIE « *B* »

Certificati da 10 *obbligazioni*

14517	—	—	—	—	—

Certificati da 25 *obbligazioni*

17393	21000	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni*

26018	—	—	—	—	—

Milano, 19 settembre 1972

avv. Paolo Fresco

(Avviso **S-22362**).

V. GALLINO

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Torino, corso Siracusa, 13

Capitale sociale L. 3.700.000.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che in data 30 agosto 1972 con le formalità di legge si è provveduto all'estrazione a sorte dei seguenti 15 (quindici) certificati da L. 1.000.000 (unmilione) caduno della IV serie :

7	41	47	60	68	78
95	103	116	131	140	150
164	171	183	—	—	—

Detti certificati verranno rimborsati a partire dal 30 novembre 1972, presso la sede sociale.

Il presidente del Consiglio : Gribaudi Armando

(Avviso **C-18331**).

CABINOVIE DI LURISIA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Roccaforte Mondovì, fraz. Lurisia
Capitale sociale L. 110.960.000
Iscritta al n. 538 Reg. Soc. della Cancelleria del Tribunale di Mondovì

Certificati obbligazionari sorteggiati mediante estrazione con intervento dell'avv. Francesco Giacone, notaio in Mondovì, il 6 settembre 1972, rimborsabili dal 1° settembre 1972.

5° Sorteggio

PRESTITO DEL 16 FEBBRAIO 1964

Titoli da 1 obbligazione

9	12	—	—	—	—

Titoli da 2 obbligazioni

26	30	31	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

39	49	—	—	—	—

Titoli da 20 obbligazioni

56	72	73	75	85	90
109	110	136	165	167	—

Titoli da 100 obbligazioni

189	—	—	—	—	—

Titoli da 200 obbligazioni

210	214	—	—	—	—

Roccaforte-Lurisia, 15 settembre 1972.

Soc. per Az. Cabinovie di Lurisia
Il presidente dott. Luigi Maraschi

(Avviso **C-18060**).

BOSSI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Mortara, via Josti n. 26

Avviso ai possessori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 6 % emissione 1955

Si avvertono gli obbligazionisti che il giorno 5 settembre 1972 presso la sede sociale alla presenza del notaio dott. Angelo Sandri di Mortara, che ha redatto verbale in pari data repertorio n. 60151/16317 registrata a Mortara l'11 settembre 1972 n. 1411 vol. 170 si è proceduto a norma dell'art. 3 del regolamento del detto prestito obbligazionario, alla estrazione per il rimborso alla pari delle obbligazioni di cui infra.

Le obbligazioni estratte cesseranno di essere fruttifere al 31 dicembre 1972 e da tale data saranno rimborsabili.

Le obbligazioni estratte sono le seguenti -

CERTIFICATI DA 1000 OBBLIGAZIONI CADAUNO

105	169	31	40	79	87
183	54	127	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI CADAUNO

16	19	89	7	—	—

CERTIFICATI DA 250 OBBLIGAZIONI CADAUNO

35	108	34	89	109	—

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI CADAUNO

51	1	79	111	58	—

CERTIFICATI DA 50 OBBLIGAZIONI CADAUNO

97	20	64	14	10	—

Mortara 15 settembre 1972.

Dott. Angelo Sandri, notaio

(Avviso **S-22385**).

BOSSI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Mortara, via Josti n. 26

Avviso ai possessori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 6 % emissione 1961

Si avvertono gli obbligazionisti che il giorno 5 settembre 1972 presso la sede sociale, alla presenza del notaio dott. Angelo Sandri di Mortara che ha redatto verbale in pari data repertorio n. 60152/16318 registrato a Mortara l'11 settembre 1972 n. 1412 vol. 170 si è proceduto a norma dell'art. 4 del regolamento del detto prestito obbligazionario, alla estrazione per il rimborso alla pari delle obbligazioni di cui infra.

Le obbligazioni estratte cesseranno di essere fruttifere al 31 dicembre 1972 e da tale data saranno rimborsabili.

Le obbligazioni estratte sono le seguenti:

263	123	173	167	227	235
362	337	360	111	300	76
37	251	179	30	94	254
307	255	—	—	—	—

Mortara, 15 settembre 1972.

Dott. Angelo Sandri, notaio

(Avviso **S-22386**).

C. I. S.

CREDITO INDUSTRIALE SARDO

Ente di Diritto Pubblico

Sede in Cagliari, corso Vittorio Emanuele, 68

Prestito obbligazionario 5,50 % 1962-1977 - L. 5 miliardi

Si rende noto che, a norma dell'articolo 4 del Regolamento, il 6 settembre 1972 è stato effettuato il sorteggio dei titoli costituenti la 6ª quota di ammortamento del prestito in oggetto.

Come da verbale redatto dal notaio dottor Franco Attioli, risultano i titoli sotto elencati:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE DEL V. N. DI L. 50.000

3	5	12	15	28	36
38	57	76	84	103	126
127	131	132	137	143	149
159	175	213	262	273	274
311	322	325	344	350	363
373	376	378	382	386	387
397	414	419	429	442	446
450	454	457	473	480	493
500	505	530	546	561	572
573	590	592	620	621	646
654	659	673	676	696	701
707	711	721	726	727	747
753	756	762	766	769	770
790	809	822	837	854	857
858	860	868	875	882	885
895	906	919	935	942	945
961	974	976	994	1016	1017
1035	1063	1105	1107	1112	1113
1124	1133	1148	1149	1159	1167
1171	1184	1200	1214	1225	1231
1255	1264	1267	1276	1278	1280
1288	1291	1303	1308	1322	1326
1330	1334	1338	1382	1388	1416
1419	1429	1436	1453	1460	1483
1507	1520	1536	1537	1544	1548
1555	1576	1592	1605	1634	1651
1659	1674	1688	1695	1745	1750
1751	1764	1768	1769	1777	1783
1787	1809	1822	1823	1828	1832
1843	1851	1870	1872	1876	1891
1918	1919	1926	1948	1968	1986
1988	1996	2001	2006	2008	2011
2013	2018	2023	2027	2060	2066
2071	2077	2080	2083	2085	2097
2114	2117	2130	2135	2149	2159
2163	2171	2176	2178	2181	2194
2196	2197	2205	2212	2221	2233

2235	2237	2245	2256	2258	2284
2317	2321	2347	2348	2374	2377
2410	2411	2420	2429	2461	2466
2476	2490	2491	2492	2515	2516
2524	2526	2558	2593	2595	2603
2625	2627	2631	2638	2643	2653
2675	2677	2686	2690	2705	2708
2710	2715	2744	2748	2769	2771
2776	2784	2809	2811	2833	2861
2863	2868	2880	2881	2913	2915
2916	2930	2934	2937	2956	2962
2970	3010	3014	3036	3045	3050
3064	3068	3074	3076	3078	3106
3126	3140	3148	3149	3150	3157
3160	3172	3187	3198	3212	3234
3240	3242	3244	3247	3285	3294
3301	3305	3310	3340	3346	3353
3375	3376	3393	3394	3395	3399
3408	3417	3429	3435	3440	3443
3446	3455	3462	3492	3496	3525
3532	3546	3557	3567	3581	3598
3607	3610	3628	3637	3667	3671
3676	3679	3680	3696	3709	3720
3726	3728	3730	3731	3742	3755
3756	3760	3766	3774	3782	3797
3800	3805	3813	3821	3869	3884
3897	3899	3903	3906	3914	3921
3922	3924	3927	3933	3938	3954
3957	3958	3962	3963	3968	3976
3978	3985	3988	3998	4007	4053
4070	4075	4108	4111	4118	4123
4147	4149	4154	4165	4166	4172
4179	4193	4218	4242	4243	4258
4265	4276	4282	4286	4288	4295
4312	4323	4326	4337	4341	4345
4351	4354	4364	4365	4371	4384
4390	4391	4392	4398	4399	4405
4407	4416	4422	4424	4425	4429
4444	4449	4450	4451	4456	4462
4465	4472	4474	4480	4485	4494
4500	4511	4517	4527	4530	4536
4554	4565	4576	4583	4587	4588
4590	4601	4620	4635	4641	4663
4665	4679	4709	4713	4717	4761
4773	4775	4782	4798	4807	4831
4834	4869	4873	4883	4899	4905
4911	4922	4925	4926	4941	4973
4986	4991	4993	4996	—	—

TITOLI DA 2 OBBLIGAZIONI DEL V. N. DI L. 100.000

5002	5009	5023	5024	5031	5038
5060	5064	5089	5092	5097	5101
5105	5106	5107	5126	5141	5151
5163	5167	5208	5223	5225	5244
5251	5254	5259	5261	5262	5267
5274	5289	5313	5317	5319	5332
5346	5350	5351	5357	5372	5375
5377	5378	5380	5382	5386	5391
5395	5416	5433	5435	5441	5442
5446	5450	5454	5456	5489	5507
5530	5535	5536	5546	5549	5553
5568	5569	5571	5581	5585	5590
5600	5603	5636	5638	5643	5654
5660	5661	5677	5689	5693	5712
5726	5741	5745	5755	5757	5759
5762	5766	5770	5787	5790	5816
5819	5820	5822	5840	5854	5858
5863	5882	5889	5906	5908	5911
5940	5942	5974	5977	5991	5992
5994	5996	6009	6021	6027	6028
6029	6032	6033	6037	6040	6041
6055	6085	6089	6094	6125	6128
6131	6140	6157	6166	6180	6195
6205	6213	6214	6259	6260	6262
6271	6273	6277	6278	6281	6286
6289	6300	6311	6319	6322	6326
6330	6334	6338	6341	6347	6364
6373	6382	6384	6401	6417	6424
6443	6444	6473	6489	6493	6549
6569	6573	6608	6617	6627	6634
6635	6641	6668	6672	6674	6689

6697	6712	6735	6737	6750	6753
6785	6788	6797	6803	6812	6822
6864	6870	6882	6889	6892	6903
6916	6918	6926	6938	6944	6956
6963	6980	6981	6986	7000	7006
7009	7015	7018	7029	7032	7036
7045	7088	7089	7095	7110	7113
7114	7118	7120	7123	7130	7133
7136	7161	7171	7175	7178	7187
7194	7215	7231	7247	7258	7283
7293	7305	7308	7316	7323	7360
7374	7388	7410	7415	7437	7453
7466	7484	7490	7496	7523	7525
7526	7549	7558	7561	7567	7569
7583	7599	7607	7621	7638	7655
7663	7664	7667	7686	7690	7700
7701	7710	7717	7732	7751	7768
7780	7798	7812	7824	7845	7851
7871	7875	7883	7891	7892	7895
7927	7928	7930	7935	7951	7955
7960	7970	7972	7979	7984	7985
8007	8009	8010	8011	8013	8014
8020	8028	8029	8050	8065	8074
8078	8099	8103	8106	8126	8137
8143	8144	8147	8150	8164	8165
8198	8203	8233	8234	8238	8242
8255	8265	8287	8304	8310	8331
8346	8365	8394	8397	8400	8404
8405	8407	8411	8416	8425	8446
8456	8457	8462	8465	8479	8481
8491	8497	8504	8527	8536	8546
8549	8560	8569	8575	8580	8587
8593	8598	8599	8604	8636	8653
8704	8726	8730	8732	8742	8763
8766	8771	8774	8782	8792	8795
8796	8804	8816	8817	8833	8837
8852	8857	8868	8904	8906	8912
8913	8914	8920	8922	8938	8943
8954	8958	8962	8972	8978	8979
8996	8998	9001	9009	9017	9029
9047	9052	9070	9084	9091	9099
9118	9135	9145	9148	9154	9156
9166	9177	9181	9185	9218	9221
9224	9242	9252	9257	9258	9272
9275	9282	9286	9308	9320	9325
9326	9344	9353	9354	9380	9388
9390	9393	9398	9403	9422	9423
9431	9432	9450	9452	9461	9462
9463	9464	9471	9474	9477	9479
9494	9505	9530	9537	9538	9548
9549	9590	9595	9599	9623	9640
9652	9657	9660	9669	9687	9688
9714	9715	9728	9731	9740	9742
9743	9770	9777	9782	9792	9798
9813	9823	9825	9827	9828	9834
9840	9852	9855	9861	9867	9878
9881	9909	9912	9915	9916	9922
9926	9933	9940	9948	9956	9967
9968	9979	9986	9987	9988	10006
10008	10029	10052	10053	10067	10077
10083	10099	10111	10115	10117	10134
10136	10155	10174	10180	10193	10197
10220	10237	10238	10252	10260	10272
10282	10296	10300	10301	10316	10330
10335	10348	10371	10383	10385	10427
10432	10445	10451	10452	10455	10466
10479	10495	10496	10511	10526	10543
10544	10551	10563	10599	10605	10614
10624	10647	10656	10658	10669	10683
10684	10686	10692	10694	10703	10708
10713	10725	10729	10748	10750	10764
10773	10821	10831	10838	10849	10850
10860	10866	10868	10870	10873	10874
10907	10909	10921	10937	10973	10979
10980	10993	11000	11012	11044	11068
11073	11075	11087	11099	11106	11120
11126	11130	11132	11148	11173	11217
11245	11246	11253	11263	11290	11295
11307	11318	11346	11361	11381	11408
11417	11418	11434	11446	11456	11479
11490	11514	11535	11538	11542	11547
11557	11559	11572	11574	11585	11586

11591	11599	11601	11613	11625	11628
11633	11636	11637	11662	11669	11692
11700	11705	11707	11710	11723	11726
11727	11728	11729	11734	11761	11775
11780	11784	11796	11801	11816	11849
11878	11894	11897	11909	11923	11930
11931	11941	11953	11957	11960	11968
11970	11971	11979	11996	11997	12003
12010	12019	12024	12042	12055	12058
12059	12064	12081	12099	12108	12112
12132	12138	12150	12156	12162	12166
12168	12182	12191	12195	12206	12211
12241	12243	12244	12267	12274	12284
12285	12286	12288	12310	12326	12327
12337	12355	12357	12358	12367	12400
12414	12420	12421	12447	12454	12467
12475	12479	12487	12513	12517	12519
12521	12522	12541	12542	12545	12559
12560	12564	12580	12588	12592	12599
12610	12611	12615	12654	12655	12662
12669	12682	12729	12733	12735	12757
12778	12781	12791	12805	12815	12832
12835	12838	12841	12849	12854	12872
12901	12909	12910	12926	12956	12974
12986	12994	12995	13006	13019	13022
13025	13031	13037	13042	13043	13051
13054	13059	13063	13068	13070	13093
13100	13101	13112	13136	13141	13151
13153	13160	13175	13182	13183	13190
13214	13251	13277	13296	13303	13316
13320	13333	13334	13345	13347	13380
13384	13390	13413	13424	13428	13438
13441	13444	13450	13466	13483	13485
13492	13496	13518	13519	13522	13528
13540	13550	13559	13565	13571	13577
13597	13617	13618	13627	13634	13640
13656	13661	13665	13669	13674	13678
13682	13697	13729	13737	13740	13741
13758	13765	13783	13800	13807	13832
13840	13843	13845	13849	13853	13864
13865	13866	13872	13877	13887	13893
13898	13905	13909	13925	13944	13965
14019	14021	14023	14035	14058	14059
14061	14065	14106	14108	14114	14121
14131	14138	14168	14170	14172	14177
14194	14201	14207	14212	14220	14223
14227	14246	14247	14255	14260	14281
14298	14311	14313	14346	14374	14401
14433	14437	14446	14471	14492	14503
14519	14532	14553	14555	14559	14578
14586	14603	14607	14636	14643	14645
14657	14667	14685	14691	14693	14695
14698	14711	14729	14736	14738	14767
14769	14796	14808	14809	14816	14824
14842	14849	14850	14860	14862	14863
14867	14888	14917	14934	14947	14975
14981	14984	—	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI DEL V. N. DI L. 500.000

15010	15012	15023	15028	15031	15036
15037	15039	15046	15062	15065	15076
15084	15094	15107	15113	15132	15133
15139	15142	15150	15151	15157	15163
15165	15167	15214	15218	15222	15223
15226	15251	15259	15265	15266	15267
15277	15310	15318	15319	15321	15344
15367	15376	15391	15395	15398	15405
15406	15425	15435	15447	15453	15480
15482	15500	15503	15535	15538	15562
15571	15572	15592	15603	15609	15610
15617	15620	15634	15642	15643	15645
15666	15674	15676	15685	15696	15697
15722	15730	15737	15749	15755	15756
15759	15786	15787	15793	15797	15819
15826	15829	15860	15861	15863	15868
15878	15881	15910	15911	15934	15969
15976	15982	16013	16016	16027	16055
16062	16070	16101	16112	16114	16124
16131	16142	16145	16148	16184	16195
16200	16222	16233	16259	16261	16264
16271	16276	16280	16294	16301	16308
16311	16319	16325	16347	16358	16374
16388	16390	16416	16426	16436	16437
16441	16443	16450	16460	16482	16486
16505	16506	16520	16536	16544	16548
16550	16576	16581	16589	16590	16592
16593	16602	16609	16627	16653	16658
16688	16702	16717	16722	16735	16741
16749	16759	16764	16768	16778	16789
16802	16803	16815	16819	16828	16829
16832	16838	16872	16876	16885	16887
16902	16903	16913	16914	16921	16945
16948	16966	16968	16969	16988	16989
16996	17002	17008	17015	17021	17026
17041	17074	17080	17095	17102	17137
17170	17171	17175	17176	17186	17187
17189	17196	17202	17212	17215	17225
17231	17234	17247	17256	17281	17283
17291	17302	17318	17323	17341	17348
17353	17389	17393	17394	17397	17401
17402	17418	17420	17457	17476	17492
17497	—	—	—	—	—

TITOLI DA 20 OBBLIGAZIONI DEL V. N. DI L. 1.000.000

17509	17529	17531	17538	17539	17551
17560	17562	17570	17577	17580	17588
17592	17597	17617	17639	17651	17668
17709	17714	17723	17726	17737	17739
17759	17766	17795	17801	17815	17819
17822	17827	17832	17836	17839	17840
17866	17867	17869	17872	17877	17878
17882	17886	17890	17914	17923	17939
17947	17950	17982	17987	18003	18019
18031	18035	18039	18049	18053	18059
18071	18081	18090	18100	18105	18110
18112	18129	18134	18136	18139	18146
18151	18174	18180	18217	18222	18232
18239	18246	18259	18260	18275	18296
18308	18316	18319	18320	18322	18326
18339	18354	18380	18384	18388	18406
18421	18424	18428	18437	18439	18444
18449	18483	18494	18501	18519	18524
18528	18529	18533	18534	18539	18545
18554	18555	18559	18571	18573	18585
18586	18616	18639	18640	18656	18658
18670	18673	18695	18739	18740	18745
18753	18754	18759	18768	18773	18811
18814	18819	18832	18834	18838	18839
18840	18841	18843	18847	18855	18864
18872	18874	18887	18917	18926	18928
18939	18971	18975	18993	19006	19025
19039	19043	19057	19063	19101	19115
19125	19127	19131	19139	19141	19158
19191	19205	19206	19211	19212	19220
19235	19239	19259	19260	19261	19297
19302	19303	19311	19315	19318	19319
19336	19339	19350	19352	19357	19361
19387	19397	19402	19409	19418	19439
19441	19457	19483	19492	19495	19502
19515	19526	19532	19533	19552	19566
19574	19581	19594	19602	19607	19636
19661	19670	19671	19673	19675	19700
19707	19727	19741	19759	19772	19783
19785	19790	19791	19793	19796	19801
19808	19816	19819	19824	19843	19860
19865	19868	19888	19894	19924	19962
19984	19990	—	—	—	—

I predetti titoli cesseranno di essere fruttiferi col 1° gennaio 1973 ed a decorrere da tale data saranno rimborsabili alla pari, contro presentazione alla cassa dell'Istituto o agli sportelli delle banche incaricate del pagamento, in quanto provvisti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al 1° gennaio 1973.

Cagliari, settembre 1972.

Il presidente: dott. Raffaele Garzia

(Avviso **C-18355**).

CARTIERE DI VERONA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Milano via Serbelloni, 4

Capitale sociale L. 4.004.000.000

Estrazione di obbligazioni

Il giorno 14 settembre 1972 sono state estratte, come previsto dai piani di ammortamento, n. 27000 obbligazioni 6% serie «*B*» e n. 500 obbligazioni 5,50% serie «*D*», rappresentate dai certificati portanti i seguenti numeri:

SERIE «*B*»

7	149	156	159	161	167
193	202	216	226	227	235
236	242	245	254	258	267
279	282	286	289	329	335
371	415	495	—	—	—

SERIE «*D*»

15	30	42	54	56	75
78	79	80	97	108	124
135	141	175	180	207	268
292	295	318	339	352	363
399	407	415	433	447	454
467	490	512	565	566	587
590	593	603	612	619	641
660	668	682	683	751	783
784	787	—	—	—	—

I titoli estratti di serie «*B*» sono rimborsabili a partire dal 1° dicembre 1972, quelli di serie «*D*» a partire dal 28 dicembre 1972 presso la sede sociale in Milano, via Serbelloni, 4 o presso il Credito Commerciale – Milano.

Milano, 14 settembre 1972.

Il presidente del Consiglio di amministrazione
dott. Edoardo Gregotti

(Avviso **M-7610**).

TIGAIGA FINANZIARIA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Torino, via Andrea Doria, 15

Capitale sociale L. 660.000.000, versato L. 660.000.000

Iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Torino, n. 525/68 reg. Società

Estrazione di obbligazioni

Si porta a conoscenza che in esecuzione degli articoli 4 e 5 del Regolamento del prestito obbligazionario 5% 1968/1983 si è provveduto con atto rogito Rostagno dott. Angiolina di Torino dell'11 settembre 1972, registrato il 18 settembre 1972 al n. 29531 vol. 1121 atti pubblici, al sorteggio per il rimborso delle obbligazioni.

Sono risultati estratti:

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

17	35	60	81	6	43
78	28	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

149	106	179	156	115	—

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI

226	191	229	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI

252	—	—	—	—	—

Le obbligazioni stesse sono pertanto rimborsabili a partire al 1° ottobre 1972 e da tale data cessano di essere fruttifere.

Il rappresentante comune degli obbligazionisti
dott. Sandro Litargini

(Avviso **C-18654**).

GRUPPO MONDADORI

CARTIERA DI ASCOLI - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Ascoli Piceno - fraz. Marino del Tronto

Capitale sociale L. 2.500.000.000, interamente versato

Iscr. Canc. Tribunale Ascoli Piceno n. 1779

Prestito obbligazionario 6-6,50% - 1965-1979
Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che il giorno 18 settembre 1972, in base al piano di ammortamento del prestito e con le formalità di legge, ha avuto luogo, presso la Sede legale di Ascoli Piceno, frazione Marino del Tronto, la 6ª estrazione delle obbligazioni 6-6,50% – 1965/1979 della Società. I seguenti titoli, sorteggiati, saranno rimborsati al valore nominale, a partire dal 1° gennaio 1973, presso le Banche incaricate:

Credito Italiano, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

DA 100 OBBLIGAZIONI

95	1060	1099	1277	987	740
898	137	943	965	427	696
649	939	329	1326	916	5
724	1216	1299	414	1319	189
554	403	508	1214	108	997
371	876	337	888	1449	768
1135	688	453	1142	176	1081
903	442	129	86	893	758
780	402	656	440	1237	188
705	749	139	3	1085	1410
950	22	1301	1424	120	302
560	251	993	395	661	1037
318	753	421	1379	929	450
1325	20	1444	515	150	1339
1032	1382	827	867	1469	1455
336	1039	538	342	1234	279
748	812	1165	1320	—	—

DA 500 OBBLIGAZIONI

297	149	157	108	476	323
319	502	334	119	53	764
306	633	374	109	720	153
800	671	547	370	335	459
581	574	62	496	46	111
200	290	256	93	218	243
36	605	55	603	104	504
296	113	324	317	488	729
130	199	519	295	101	308
198	261	—	—	—	—

DA 1000 OBBLIGAZIONI

125	158	295	430	80	196
362	24	373	246	354	226
437	292	448	7	178	129
268	436	340	195	240	98
387	409	133	5	181	179
182	245	—	—	—	—

Rogito dott. Mauro Bracciolani, notaio di Ascoli Piceno del 18 settembre 1972 n. 25647/10104 di repertorio, registrato in Ascoli Piceno il 19 settembre 1972 al n. 1907 vol. 234 Mod. I.

Si rende noto, infine, che i sottoelencati titoli del prestito obbligazionario di cui sopra, estratti nel 1967, nel 1970 e nel 1971, giusta verbali, rispettivamente, ricevuti il 20 settembre 1967 dal notaio Maurizio Guidi di Ascoli Piceno, il 10 settembre 1970 dal notaio Mauro Bracciolani di Ascoli Piceno ed il 16 settembre 1971 dal notaio Mauro Bracciolani di Ascoli Piceno, non sono stati alla data odierna, ancora rimborsati ai legittimi proprietari, pur essendone stata effettuata la dovuta pubblicità.

1ª ESTRAZIONE

Sorteggiati il 20 settembre 1967

Titoli da 100 *obbligazioni*

1324	—	—	—	—	—

4ª ESTRAZIONE
Sorteggiati il 10 settembre 1970

Titoli da 100 *obbligazioni*

380	1322	—	—	—	—

5ª ESTRAZIONE
Sorteggiati il 16 settembre 1971

Titoli da 100 *obbligazioni*

556	614	410	491	1377	1304
1391	1321	516	1330	383	—

Titoli da 500 *obbligazioni*

721	24	96	—	—	—

Titoli da 1000 *obbligazioni*

399	433	—	—	—	—

Ascoli Piceno, 20 settembre 1972.

Dott. Mauro Bracciolani, notaio

(Avviso **C-18357**).

CREMERIA EMILIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
Sede, amministrazione e stabilimento in Cavriago (Reggio Emilia)
Capitale sociale L. 125.000.000, interamente versato

Avviso di estrazione di obbligazioni

Si avvertono i signori obbligazionisti che a norma del regolamento del prestito obbligazionario di L. 60.000.000, è stato effettuato il sorteggio annuale delle obbligazioni, e sono stati estratti i seguenti titoli, che saranno rimborsate presso la sede sociale a partire dal 1° gennaio 1973, cessando di essere fruttiferi da tale data:

N. 30 CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

14	36	41	48	57	67
68	86	112	114	145	160
163	175	198	210	222	229
230	247	255	261	268	280
283	286	288	290	295	296

N. 3 CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

467	489	508	—	—	—

N. 15 CERTIFICATI DA 20 OBBLIGAZIONI

519	538	551	686	725	757
758	768	775	776	784	787
792	800	803	—	—	—

N. 6 CERTIFICATI DA 40 OBBLIGAZIONI

844	858	876	900	912	929

p. Il Consiglio di amministrazione: Rino Alvisi

(Avviso **C-18430**).

COMETA
SOCIETÀ PER AZIONI FABBRICA INCHIOSTRI E COLORI DA STAMPA
Sede in Milano, via Don Grazioli n. 57
Capitale L. 180.000.000, versato

Estrazione di obbligazioni

Si dà atto che con verbale in data 25 settembre 1972 sono stati estratti a termini del Regolamento del prestito i seguenti titoli obbligazionari:

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

76	47	50	49	23	73
59	64	90	—	—	—

Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
rag. Umberto Strumolo

(Avviso **C-18661**).

INRAMIT
SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Torino, piazza Maria Teresa 2
Iscritta al Tribunale di Torino al n. 261/40 reg. Soc.

Estrazione di obbligazioni

Con verbale 26 giugno 1972 ed alla presenza del notaio Morini dott. Guglielmo, si è proceduto alla estrazione delle obbligazioni da rimborsare per il 1972, in esecuzione alla delibera dell'assemblea 14 giugno 1949; risultarono estratti i seguenti:

TITOLI DA 250 OBBLIGAZIONI CIASCUNO

78	11	48	28	80	—

Dott. Guglielmo Morini, notaio

(Avviso **C-18459**).

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651389/6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

PREZZO L. 340